



PRIJEVOD - VERZIJA 2.0

Za korištenje ovog prijevoda izvan potreba projekta "Pilot plan upravljanja rijekom Savom" potrebno je dobiti prethodnu saglasnost konsultantskog tima (info@savariver.net)

ZAJEDNICKA STRATEGIJA IMPLEMENTACIJE ZA OKVIRNU DIREKTIVU O VODAMA (2000/60/EC)

Vodic br. 6

U pravcu vodica na uspostavljanju interkalibracijske mreže i procesa interkalibracijske realizacije

Izradila Radna Grupa 2.5 - Interkalibracija

Iskljucenje odgovornosti:

Ovaj tehnicki dokument razvijen je kroz program saradnje uključujući Evropsku Komisiju, sve Države Clanice, Države Kandidate, Norvešku i druge stakeholder-e i Ne-Vladine Organizacije. Dokument treba posmatrati u svjetlu postignutog neformalnog konsenzusa o najboljim praksama dogovorenim od strane svih partnera. Ipak, Dokument ne mora nužno predstavljati zvanicnu, formalnu poziciju bilo kojeg od partnera. Zbog toga, stanovišta izražena u dokumentu ne moraju nužno predstavljati stanovište Evropske Komisije.

***Europe Direct je služba koja vam pomaže da nadete odgovore
na vaša pitanja o Evropskoj Zajednici
Novi besplatni telefonski broj:
00 800 6 7 8 9 10 11***

Veliki dio dodatnih informacija o Evropskoj Zajednici dostupan je na Internetu.

Može se pristupiti preko Europa servera (<http://europa.eu.int>).

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003

ISBN 92-894-5614-0

SSN 1725-1087

© European Communities, 2003

Reprodukacija je dozvoljena pod uslovom da je izvor priznat.

PREDGOVOR

Države Clanice EU, Norveška i Evropska Komisija su zajednicki razvili zajednicku strategiju za podršku implementacije Direktive 2000/60/EC uspostavljajući okvir za aktivnosti Zajednice u oblasti politike voda ([Okvirna Direktiva o Vodama](#)). Glavni cilj ove strategije je da se dozvoli koherentna i harmonizirana implementacija ove Direktive. Fokus je na metodološkim pitanjima koja se odnose na opšte razumijevanje tehnickih i naucnih implikacija [Okvirne Direktive o Vodama](#).

U kontekstu te strategije, oformljena je neformalna radna grupa sa zadatkom da pripremi uputstva za tehnicki protokol interkalibracije koji je propisan Direktivom. Glavni (srednjeročni) cilj ove radne grupe je, koja je pocela sa radom u junu 2001., bio je izrada pravno ne obavezujuceg prakticnog Vodica za tehnicki protokol uspostavljanja interkalibracijske mreže i realizacije interkalibracije prema Okvirnoj direktivi o vodama. Generalni direktorat komisije, Zajednicki Centar za istraživanje (Institut za okoliš i održivost) je odgovoran za vodenje i koordinaciju radne grupe koju cine tehnicki eksperti iz vladinih i nevladinih organizacija.

Sadašnji Vodic je rezultat rada ove radne grupe. Sadrži sintezu rezultata aktivnosti i diskusija radne grupe za interkalibraciju koje su se dogodile od Juna 2001. Raden je na osnovu ulaznih i povratnih informacija dobivenih od niza strucnjaka i stakeholder-a, kako iz zemalja clanica tako i iz zemalja koje su se kandidovale za pristupanje EU, a koje su bile ukljucene u proces izrade Vodica putem sastanaka, radionica, konferencija ili putem komunikacije elektronskim medijima, i ni na koji nacin nisu odgovorni za njegov sadržaj.

Mi, direktori voda Evropske Unije, Norveške, Švicarske i zemalja koje su se prijavile za pristupanje EU, smo ispitali i prihvatali ovaj Vodic na našem neformalnom sastanku kojim je predsjedavala Danska u Kopenhagenu (21/22 November 2002). Željeli bi da se zahvalimo svim ucesnicima Radne grupe i, pogotovo, vodama, i Zajednickom centru za istraživanje, za pripremu ovog visoko kvalitetnog dokumenta.

Mi smatramo da ovaj Vodic predstavlja važan prvi korak prema elaboraciji sveobuhvatnog pristupa interkalibraciji na nacin kako je to zahtjevano prema Direktivi.

Direktori voda su dogovorili da dokument mora biti razvijan i dalje u toku i nakon 2003. godine. Naglašeno je da je elaboracija sistema interkalibracije u skladu sa zahtjevima Okvirne Direktive o Vodama bila glavni izazov. Trebalo je razviti pragmaticna rješenja koja bi premostila jaz izmedu tehnickih i naucnih mogucnosti i zvanicnih zahtjeva. Kao što je to navedeno u vodicu, potrebno je razviti postepeni pristup koji ce omoguciti uvodenje poboljšanja i pojašnjenja, koja ce se sticati sa novim iskustvima i informacijama.

Direktori voda naglašavaju da je status ovog dokumenta "radni", i da se još uvijek izraduje. Medutim, slažemo se da ce ovaj dokument biti javno dostupan u sadašnjoj formi kako bi se predstavio široj javnosti kao osnov za napredovanje trenutnih radova na implementaciji. Narocito pozdravljamo rad nekoliko volontera koji su se obavezali da ce testirati i validirati ovaj i ostale dokumente putem takozvanih pilot projekata na rjecnim slivovima širom cijele Evrope u toku 2003. i 2004. godine u cilju da se osigura prakticna primjenjivost vodica. Takoder, mi pozivamo Radnu grupu sa nastavi sa dalnjim razvojem dokumenta do kraja 2003. godine uzimajuci u obzir navedene komentare.

Sadržaj

PREDGOVOR.....	2
Sadržaj	3
Uvod - Vodic: Zašto?.....	4
Kome je namijenjen ovaj Vodic?.....	4
Šta možete naci u ovom Vodicu?	4
1. Odjeljak - Implementacija Direktive: Postavka problema.....	7
Koje klucne aktivnosti trebaju da preduzmu Zemlje clanice?	8
Promijeniti proces upravljanja – informacija, konsultacija i ucešće	8
Integracija : klucni koncept koji podvlaci Okvirnu Direktivu o Vodama	9
Maj 2001 – Švedska: Zemlja clanice, Norveška i Evropska Komisija dogovorile Zajednicku strategiju implementacije	10
2. Odjeljak - Zajednicko razumijevanje teksta i terminologije koja je vezana za zahtjeve interkalibracije.....	13
3. Odjeljak - Sinteza procesa interkalibracije: problemi i moguća rješenja.....	18
3.1. Zvanicni zahtjevi i vremenski raspored interkalibracije	18
3.2. Prepreke za ispunjavanje rokova procesa interkalibracije	19
3.3. Problem inkompakabilnosti tipologije	20
3.4. Problem raspoloživosti podataka	21
3.5. Problemi ‘limitirane’ interkalibracije	24
3.6. Dugorocna strategija za prevazilaženje problema interkalibracije	26
4. Odjeljak - Uputstva za uspostavljanje interkalibracijske mreže.....	27
4.1. Procedura za uspostavljanje interkalibracijske mreže	27
4.1.1 Kako u praksi izvesti proces odabira lokacija za interkalibraciju	28
4.2. Kriterij za odabir vodnih tijela interkalibracijske mreže	35
4.3. Vještacka i jako izmijenjena vodna tijela	36
4.4. Pritisci	36
4.5. Geografske interkalibracijske grupe	37
4.6. Odabir interkalibracijskih lokacija	38
4.7. Broj potrebnih interkalibracijskih lokacija	39
4.8. Metadata baza za ustanovljavanje interkalibracijske mreže	39
5. Odjeljak - Preliminarni tehnicki protokol za vježbu interkalibracije.....	41
5.1. Opis koraka vježbe interkalibracije i zadataka ucesnika	41
5.2. Geografski okvir/ primjenjivost razlicitih nacionalnih sistema procjenjivanja	43
5.3. Kriterij za odabir bioloških elemenata kvaliteta	43
5.4. Uputstva za dodatno uzimanje uzoraka u interkalibracijskim lokacijama	43
5.5. Izvodenje (dobrovoljnih) interkalibracijskih terenskih kampanja	44
5.6. Izvještavanje o konačnim rezultatima klasifikacije	44
5.7. Ocekivani ishod interkalibracijske vježbe	44
Aneks A: Klucne aktivnosti i Radne grupe za Zajednicku strategiju implemenatacije..	46
Aneks B: Clanovi Radne grupe 2.5.....	47
Aneks C: Zakonodavni tekstovi vezani za proceduru odbora.....	49

Uvod - Vodic: Zašto?

Ovaj dokument je namijenjen da služi kao vodic za strucnjake i stakeholder-e u toku implementacije Direktive 2000/60/EC uspostavljajući radni okvir za aktivnosti Zajednice na polju potike voda (Okvirna Direktiva o vodama – "Direktiva"). Fokusiran je na uputstvima za proceduru uspostavljanja interkalibracijske mreže i realizaciju interkalibracije osiguravajući uporedivost bioloških rezultata monitoringa između zemalja članica, kao što to traži Direktiva.

Kome je namijenjen ovaj Vodic?

Ukoliko je vaš zadatak, mi vjerujemo da će vam Vodic pomoci da uradite svoj posao bilo da trebate:

- Sami uraditi analizu klasifikacije ekološkog kvaliteta površinske vode;
- Voditi i upravljati strucnjacima koji izvode klasifikaciju ekološkog kvaliteta;
- Upotrebom rezultata klasifikacije odabrati lokacije za interkalibraciju, ili
- Predati izvještaj o rezultatima klasifikacije ekološkog kvaliteta interkalibracijskih lokacija Evropskoj Uniji kako je to propisano Direktivom.

Šta možete naci u ovom Vodicu?

- **Zajednicko razumijevanje interkalibracijskih zahtjeva Okvi rne Direktive o Vodama**
 - Izvod iz teksta Direktive i opis odgovarajućeg teksta Direktive koji se tice interkalibracije, Aneks V;
 - Dogovor o tome šta ovaj tekst znaci u praksi.
- **Sinteza interkalibracijskog procesa: problemi i moguća rješenja**
 - Opisivanje vremenskog rasporeda interkalibracijskog procesa;
 - Opisivanje praktičnih problema u pogledu zahtjeva Direktive vezanih za implementaciju vremenskih rokova u Zemljama članicama;
 - Moguća kratkorocna i dugorocna rješenja ovih problema;
 - Moguće implikacije limitirane interkalibracije.
- **Opis praktične praktične procedure interkalibracijskog procesa (Slika 1)**
- **Praktična organizacija za odabir interkalibracijskih lokacija**
 - Uloge zemalja članica i komisije u procesu odabira lokacija;
 - Procedura, rokovi i kriteriji za odabir tipova vodnih tijela za interkalibraciju;
 - Rezulati i vremenski presjeci interkalibracije;
 - Vještacka i jako izmijenjena vodna tijela i interkalibracijska mreža;
 - Kriterij za odabir interkalibracijskih lokacija.
- **Preliminarni tehnički protokol za izvođenje interkalibracije**
 - Postepeno opisivanje realizovanja interkalibracije i opis zadataka učesnika;
 - Uputstva o prikupljanju i razmjeni podataka;
 - Izvještavanje o rezultatima klasifikacije;
 - Očekivani rezultati interkalibracije.



Slika 1 Struktura vodica za proces interkalibracije

	<p>Pazite! Metodologija ovog Vodica mora biti prilagodena regionalnim i specificnim okolnostima kategorije površinske vode</p> <p>Vodic opisuje sveukupan pristup za odabir interkalibracijskih lokacija i procesa interkalibracije. Zbog raznolikosti površinskih voda i njihovih prirodnih uslova u Evropskoj Uniji, proces interkalibracije treba biti „skrojen“ za razlicite ekoregione i kategorije površinskih voda. Da bi se ovo postiglo, predlaže se procedura koja ukljucuje strucnjake iz svih Zemalja clanica.</p>
--	---

	<p>Pazite! Šta <u>necete</u> naci u ovom Vodicu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uputstva za izracunavanje omjera ekološkog kvaliteta (Ecological Quality Ratios) za razlicite elemente kvaliteta, nisu ukljucena zbog: <ul style="list-style-type: none"> - Toga što to ovisi o metodi procjene i metrički koju odabere pojedina zemlja clanica za procjenu kvaliteta svojih površinskih voda (ovo pitanje je obradeno u WFD CIS Vodicu br. 7 - Monitoring); - Toga što to ovisi o metodi koju pojedine zemlje clanice odaberu za ustanovljavanje referentnih uslova (ovo pitanje je obradeno u WFD CIS Vodicima br. 10 i 5 - REFCOND i COAST). • Uputstva o zajednickom razumijevanju i specifičnijem tumačenju normativnih definicija klase kvaliteta koje su date u Direktivi, nisu ukljucena zbog toga što: <ul style="list-style-type: none"> - Radne grupe REFCOND i COAST su počele da razmatraju ova pitanja, i (do
--	---

- | | |
|--|--|
| | <p><i>odredene mjere)obradice ih svaka u svojim Vodicima broj 5 i br. 10).</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- Predloženo je da kriteriji za specificni tip kategorije vode za normativne definicije visoke-dobre i dobre-srednje granice klase budu uradene od strane ekspertnih grupa kao dio nastavka rada grupacije ECOSTAT (REFCOND, COAST, i radna grupa za interkalibraciju), na doradi postojećih vodica.</i> |
|--|--|

1. Odjeljak – Implementacija Direktive: Postavka problema

Ovaj odjeljak vas uvodi u cijeli kontekst implementacije Okvirne Direktive o Vodama i informiše vas o inicijativama koje su dovele do izrade ovog Vodica.

Decembar 2000: Prekretnica u politici voda

Dug proces pregovaranja

22. decembar 2000. god ce ostati u istoriji kao prekretnica kad je u pitanju politika voda u Evropi: na taj datum je bila objavljena Okvirna Direktiva o Vodama (ili Direktiva 2000/60/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta, održanog dana 23. oktobra 2000. god. uspostavljajući radni okvir za zajednicku aktivnost u području politike o vodama) u službenom glasniku Evropske Zajednice i tako stupila na snagu!

Ova direktiva je rezultat procesa pregovora i diskusija koji je trajao više od 5 godina, a koji se vodio između velikog broja strucnjaka, stakeholder-a i kreatora politike. Ovaj proces je istakao široko rasprostranjeni dogovor o ključnim principima modernog upravljanja vodama koji danas čine temelj Okvirne Direktive o Vodama

Okvirna Direktiva o Vodama: novi izazovi za potku voda EU

Šta je svrha Direktive?

Direktiva uspostavlja okvir za rad na zaštiti svih voda (uključujući površinske vode u unutrašnjosti zemlje (kopnene vode), tranzicijske (prelazne) vode, priobalne vode i podzemne vode) tako da:

- ✓ Spriječava dalje propadanje vodnih resursa, zaštićuje i poboljšava status vodnih resursa;
- ✓ Promovira odživu upotrebu voda baziranu na dugorocnoj zaštiti vodnih resursa;
- ✓ Ima za cilj poboljšanje zaštite i unaprijedenja vodnih okoliša putem specifičnih mjera progresivne redukcije ispuštanja, emisije i gubitka proritenih supstanci, te ukida ili postepeno isključuje ispuštanja, emisije i gubitke proriteno opasnih supstanci;
- ✓ Osigurava progresivnu redukciju zagadenja površinskih voda i prevenciju od njihovog daljnog zagadenja; i
- ✓ Doprinosi ublažavavnu efekata poplava i suša.

Opcenito, Direktiva ima cilj da postigne *dobar status* svih voda do 2015.godine

Koje ključne aktivnosti trebaju da preduzmu Zemlje clanice?

- da identificiraju individualne rijecne slivove unutar njihove državne teritorije i dodjele ih individualnim Vodnim područjima, te identifikuju nadležni organ do 2003.god (Clan 3, Clan 24);
- da okarakterizuju vodna područja prema pritisku, uticaju i ekonomicnosti korištenja vode, uključujući registar zaštićenih područja koja se nalaze unutar vodnog područja, do 2004. (Clan 5, Clan 6, Anex II, Anex III);
- Da izvedu zajedno i skupa sa Evropskom Komisijom, interkalibraciju sistema klasifikacije ekološkog statusa do 2006 (Clan 8);
- Na osnovu jakog monitoringa i analize karakteristika rijecnog slliva, do 2009. da identificiraju program mjera za postizanje okolišnih ciljeva Okvirne Direktive o Vodama uz efikasne troškove (Clan 11, Anex III);
- Da proizvedu i objave Plan Upravljanja riječnim slivom (RBMPs) za svako vodno područje riječnog sliva uključujući i označavanje jako izmijenjenih vodnih tijela, do 2009. god (Clan 13, Clan 4.3);
- Da implementiraju politike cijena kako bi se ojaciala održivost vodnih resursa do 2010. (Clan 9);
- Da izrade program operativnih mjera do 2012 (Clan 11); i,
- Da implementiraju programe mjera i postizanje okolišnih ciljeva do 2015 (Clan 4).



PAZITE!

Zemlje clanice neće uvijek dostici dobar status voda za sva vodna tijela vodnog područja do 2015, iz razloga tehničke izvodljivosti, disproportionalnih troškova ili prirodnih uslova. Pod ovakvim okolnostima koja će biti posebno objašnjena u Planovima za upravljanje riječnim slivovima, Okvirna Direktiva o Vodama zemlji clanici pruža mogućnost da pokrene daljnja dva šestogodišnja ciklusa planiranja i implementacije mjera.

Promijeniti proces upravljanja – informacija, konsultacija i učešće

Clan 14 Direktive specificira da zemlje clanice trebaju da ohrabre aktivno učešće svih zainteresiranih strana u implementaciji Direktive i razvoju planova upravljanja riječnim slivom. Такође, земље clanice će informisati i konsultovati javnost, uključujući korisnike, нарочито када је у пitanju:

- Raspored i program rada za izradu planova upravljanja riječnim slivom i ulogu konsultovanja najkasnije do 2006;
- Pregled znacajnih pitanja upravljanja vodama riječnog sliva najkasnije do 2007. god; i,
- Nacrt plana upravljanja riječnim slivom, najkasnije do 2008. godine.

Integracija : kljucni koncept koji podvlaci Okvirnu Direktivu o Vodama

Centralni koncept Okvirne Direktive o Vodama je koncept integracije koji se vidi kao kljuc upravljanja zaštitom voda unutar vodnog područja:

- **Integracija okolišnih ciljeva**, spojiti kvalitet, ekološke i kvantitativne ciljeve za zaštitu visoko cijenjenih akvatickih eko-sisitema i osigurati općenito „dobar“ status ostalih voda;
- **Integracija svih vodnih resursa**, spojiti svježu površinsku vodu i podzemne vode, moci vare, priobalne vode na skali riječnog sliva;
- **Integracija svih upotreba vode, funkcije i vrijednosti** u zajednicki politički okvir, npr. ispitivanje vode sa aspekta okoliša, zdravlja i upotrebe za pice, korištenje u ekonomskom sektoru, transportu, sportsko-rekreativnim aktivnostima, te voda kao javno dobro;
- **Integracija disciplina, analiza i ekspertiza**, kombinovati hidrologiju, hidrauliku, ekologiju, hemiju, društvene nlike, tehnologiju, inžinjeringu i ekonomiju u cilju procjene postojeceg pritiska i uticaja na vodne resurse i identifikovanje mjera za postizanje okolišnih ciljeva Direktive na ekonomski naefikasniji nacin;
- **Integracija legislative o vodama i zajednicki koherentan okvir.** Uslovi nekih starijih legislativa (kao što je npr. Direktiva o slatkovodnim ribama) je preformulisana u Okvirnoj Direktivi o Vodama kako bi odgovorala savremenom ekološkom mišljenju. Nakon perioda tranzicije, ove stare Direktive će biti ukinute. Drugi dijelovi legislative (npr. Direktiva o nitratima i Direktiva o preciščavanju gradskih otpadnih voda) moraju biti usaglašeni sa planom upravljanja riječnim slivom u slučaju kada oni predstavljaju osnov za program mjera;
- **Integracija svih znacajnih uprava i ekoloških aspekata** vezanih sa održivim planiranjem riječnog sliva uključujući i one koji su izvan okvira Okvirne Direktive o Vodama poput prevencije i zaštite od poplava;
- **Integracija širokog spektra mjera, uključujući formiranje cijena i ekonomski i finansijske instrumente, u zajednicki pristup upravljanja** kako bi se postigli okolišni ciljevi Direktive. Programi mjera su definisani u **Planu upravljanja riječnim slivom** koji je izrađen za svako vodno područje;
- **Integracija stakeholder-a i javnosti u donošenju odluka**, tako što će se promovirati transparentnost i raditi tako da su informacije dostupne javnosti, i pružati jedinstvenu priliku za stakeholder-e da se uključe u proces izrade plana upravljanja riječnim slivom;
- **Integracija razlicitih nivoa na kojima se donose odluke koje uticu na vodne resurse i status voda** (ovo može biti na lokalnom, regionalnom i državnom nivou), u cilju efektivnog upravljanja svim vodama;
- **Integracija razlicitih zemalja clanica u upravljanju vodama**, za riječni sliv koji dijeli nekoliko zemalja, koje su vec ili su buduce clanice Evropske Unije

Šta se uradilo u cilju podržavanja implementacije?

Aktivnosti podržavanja implementacije Okvirne Direktive o Vodama su u toku, kako u zemljama clanicama, tako i u zemljama kandidatima za ulazak u EU. Primjeri takvih aktivnosti podrazumijevaju konsultovanje javnosti, izradu državnog vodica, pilot aktivnosti za testiranje odredenih elemenata Direktive ili sveukupnog procesa planiranja, diskusiju institucionalnog okvira ili pokretanje istraživackih programa posvećenih Okvirnoj Direktivi o Vodama.

Maj 2001 – Švedska: Zemlja clanice, Norveška i Evropska Komisija dogovorile Zajednicku Strategiju Implementacije

Glavni cilj ove strategije je da pruži podršku implementaciji Okvirne Direktive o Vodama putem izrade koheretnih i svima razumljivih Vodica za ključne elemente ove Direktive. Ključni principi ove zajednicke strategije uključuje razmjenu informacija i iskustava, razvijajući zajednicke metodologije i pristupe, uključivanje strucnjaka iz zemalja kandidatkinja i stakeholder-e iz sektora voda.

U kontekstu Zajednicke strategije implementacije, brojne radne grupe i zajednicke aktivnosti su započete u cilju razvoja i testiranja zakonski neobavezujuceg Vodica (Anex A). Strateška koordinaciona grupa nadgleda ove radne grupe i direktno izvještava direktore voda Evropske Unije i Komisije koji imaju ulogu generalnog tijela za donošenje odluka po pitanju zajednicke strategije implementacije.

Radna grupa 2.5. Vodic za uspostavljanje interkalibracijske mreže i realizaciju procesa interkalibracije

Formirana je radna grupa za rad na pitanju procesa interkalibracije. Glavni srednjeročni cilj radne grupe (koja se ukratko naziva Interkalibracija) je bio izrada prakticnog i zakonski noveobavezujuceg vodica za proces interkalibracije sistema za procjenjivanje ekološkog kvaliteta površinskih voda koji nalaže Okvirna direktiva o vodi. Clanovi radne grupe su službenici koji rade u sektoru okoliša, strucni tehnici i istraživaci iz zemalja clanica EU, i ogranicen broj zemalja kandidatkinja za pristupanje EU, te iz organizacija koje su uključene u rad na standardizaciji, na procjeni i izvještavanju o ekološkom statusu/stanju površinskih voda (European Environment Agency, European Water Topic Centre, and CEN).

Da bi se osigurale adekvatne ulazne i povratne informacije tokom razvojne faze ovog vodica i adekvatna procjena ranije verzije Vodica, interakcija sa ostalim radnim grupama i relevantnim istraživackim projektima je bila integralni dio aktivnosti (Slika 2). Radna grupa za interkalibraciju je organizovala tri radionice, uključujući zajednicku radionicu sa REFCOND¹, predstavnicima radnih grupa COAST², IMPRESS³, MONITORING⁴, HMWB⁵, i Pilot River Basins⁶, koji su ucestvovali u radionicama. Pored ovoga, sastanci strucnjaka za načrt su bili održavani sa ciljem da uradi načrt i definišu kriteriji za odabir tipova i lokacija za interkalibracijsku mrežu za rijeke, jezera i priobalne i prelazne vode.

¹ Radna grupa 2.3 Vodic za klasifikaciju površinskih voda u unutrašnjosti zemlje i identifikaciju referentnih uslova



² Radna grupa 2.4 Vodic za razvoj tipologije i sistemaklasifikacije prelaznih I obalnih voda

³ Radna grupa 2.1 Vodic za analizu pritisaki i uticaja

⁴ Radna grupa 2.7 Vodic za monitoring

⁵ Radna grupa 2.2 Vodic za određivanje jako modifikovanih vodnih tijela

⁶ Radna grupa 4.1 Integralno testiranje vodica u pilot riječnim slivovomama



Slika 2

vezu između radnih grupa Zajedničke strategije implemenatcije i drugih istraživačkih aktivnosti, relevantnih kada su u pitanju potrebe za informacijama Radne grupe za interkalibraciju.

Izradivanje Vodica: jedan interaktivni proces

U veoma kratkom vremenskom periodu, veliki broj strucnjaka je bio uključen u razlicitim stadijima razvoja ovog vodica. Proces je uključivao slijedeće aktivnosti:

- **Redovnu komunikaciju putem interneta i email-a između 30 i više članova radne grupe za interkalibraciju;**
- Organizovanje **tri radionice**, do sada, i diskutovanje privremenih nacrta dokumenata i aktivnosti:
 - Polazni (Kick-off) sastanak gdje su prisustvovali i radne grupe REFCOND, IMPRESS, i HMWB (juni 2001., JRC-Ispra, Italija);
 - Zajedno sa REFCOND, uz učešće Radne grupe COAST i predstavnika WWF (decembar 2001. – JRC, Ispra, Italija);
 - Radionica za raspravu i procjenu nacrta Vodica, uključujući i strucnjake iz zainteresovanih zemalja kandidata (juni 2002. – JRC, Ispra, Italija).
- Serija od tri **strucna sastanka za nacrt** kako bi se ustanovili više specifični kriteriji za odabir tipa i lokacije za interkalibracijsku mrežu rijeka, jezera, priobalnih i tranzicijskih (prelaznih) voda, da se diskutuje o smetnjama za proces interkalibracije i njihovim potencijalnim rješenjima (mart i april 2002 – JRC, Ispra, Italija); dokumente koji su ovdje napisani od strane ekperata možete pronaci na CIRCA⁷;
- Interakcija sa relevantnim **5-im okvirnim programom RTD projekata (Framework Programme RTD-projects)**; učestvovanje njihovih strucnjaka u radionicama i na sastancima grupe strucnjaka za nacrt, i predstavljanje WFD Interkalibracijskih pitanja na sastancima istraživačkih projekata (AQUEM⁸, STAR⁹, FAME¹⁰, CHARM¹¹);
- Redovna **interakcija sa strucnjacima ostalih radnih grupa Zajednicke strategije implementacije**, uključujući zajednicki nacrt dokumenta, redovnu razmjenu dokumenata putem email-a i učestvovanje na relevantnim radionicama ostalih radnih grupa (uglavnom REFCOND i COAST, IMPRESS, HMWB, Monitoring i radne grupe za Integrisano testiranje vodica u pilot rijecnim slivovima). U proljeće 2002., Grupacija za Ekološki status je bila formirana od tri radne grupe koje su usko vezane jedna sa drugom (Interkalibracija, REFCOND i COAST).

⁷http://forum.europa.eu.int/irc/env/wfd/library?l=/working-groups/intercalibration/drafts/expert_drafting&vm=detailed&sb=Title

⁸ Razvoj i testiranje integralnog sistema procjene ekološkog kvaliteta potoka i rijeka u Evropi upotrebom bentickih makroinvertebrata

⁹ Standardizacija klasifikacije rijeka: Okvirna metoda za kalibraciju razlicitih pregleda bioloških rezultata sa klasifikacijom ekološkog kvaliteta koji se treba razviti za Okvirnu Direktivu o Vodama

¹⁰ Razvoj, procjena i implementacija Standardizirane metode procjene na bazi riba ekološkog statusa evropskih rijeka – doprinos Okvirnoj Direktivi o Vvodama

¹¹Karakterizacija ekosistema Baltickog mora: Dinamika i funkcija tipova obala

2. Odjeljak – Zajednicko razumijevanje teksta i terminologije koja je vezana za zahtjeve interkalibracije

U ovom odjeljku zajednicko razumijevanje i implikacije relevantnih dijelova Aneksa V i Clana 21 Direktive, a koji se tisu interkalibracije, i ostalih zakonskih tekstova¹² su predstavljeni i ukratko diskutovani.

Okvirna Direktiva o Vodama, Aneks V:

1.4. Klasifikacija i prezentacija ekološkog statusa/stanja

1.4.1. Uporedivost rezultata biološkog monitoringa

WFD Aneks V, 1.4.1 samo govori o rezultatima **biološkog** monitoringa, implicirajući da realizacija interkalibracije opisana niže uključuje samo elemente biološkog kvaliteta, a ne ekološkog statusa u cijelosti.

(i) Zemlje clanice ce uspostaviti sisteme monitoringa sa ciljem procjene vrijednosti elemenata biološkog kvaliteta specificirane za svaku kategoriju površinske vode ili za jako izmijenjena i vještacka tijela površinskih voda.

Sistem monitoringa treba da procijeni "vrijednosti" za specificnu kategoriju bioloških elemenata kvaliteta (primjer: akvatica flora, bentos, i ribe za rijeke). Za vještacka i jako izmijenjena vodna tijela biološki elementi kvaliteta koje treba osmatrati ,trebaju da budu oni korišteni u najprimjenjivoj kategoriji (primjer: Elementi kvaliteta jezera za rezervoare).

Kod primjene procedure, niže objašnjene, na jako izmijenjena ili vještacka vodna tijela, reference ekološkog statusa treba shvatiti kao reference ekološkog potencijala.

"Primjena niže postavljene procedure " implicira da **vještacka ili jako izmijenjena vodna tijela trebaju biti posmatrana u interkalibraciji (ali ne kao odvojena kategorija)**, upotrebljavajući maskimalan ekološki potencijal kao referencu (Odjeljak 4.3).

Takvi sistemi mogu koristiti posebne vrste ili grupe vrsta koje su reprezentativne za element kvaliteta u cijelini.

U cilju procjene koje odredene vrste ili grupe su "reprezentativne" za element kvaliteta u cijelosti, treba se uzeti u obzir definicija visokog, dobrog i umjerenog statusa za razlicite elemente kvaliteta (WFD Aneks V, 1.2.1). (Primjer: indikatori benticke faune beskicmenjaka u rijekama moraju biti u stanju da pokažu promjene u sastavu / obilju, omjeru poremećaja osjetljivih i neosjetljivih grupa, i raznolikost).

Monitoring sistemi trebaju da otkriju antropogene uticaje razlicitih vrsta pritisaka (primjer: saprobni index koji je veoma osjetljiv na pritiske eutrofikacije može biti neosjetljiv na zagadenje teškim metalom).

¹² Odluka 1999/468/EC, Clan 205(2) Sporazuma (vidjeti Aneks C).

(ii) u cilju osiguranja uporedivosti ovakvih sistema monitoringa, rezultati sistema koji funkcionišu u svakoj pojedinoj zemlji clanici trebaju biti izraženi kao omjeri ekološkog kvaliteta u svrhu klasifikovanja ekološkog statusa .


Ovi omjeri trebaju predstavljati odnos izmedu vrijednosti bioloških parametara posmatranih za dato tijelo površinske vode i vrijednosti ovih parametara u referentnim uslovima primjenjivim za to tijelo. Omjer treba biti izražen brojcanom vrijednošću izmedu nula i jedan, sa visokim ekološkim statusom predstavljenim kao vrijednost blizu jedinice a lošim ekološkim statusom kao vrijednost koja se bliži nuli.

Rezultati monitoringa za elemente biološkog kvaliteta su izraženi u EQR omjerima dobivenim iz posmatranih i referentnih vrijednosti.

Interkalibracija pojedinacnih parametara je teška zbog toga što razlicite Zemlje clanice mogu mjeriti razlicite parametre za date elemente biološkog kvaliteta.
Elementi biološkog kvaliteta trebaju biti nivo za interkalibraciju.

(iii) Svaka zemlja ce podijeliti skalu omjera ekološke kvalitete na pet klase u svom sistemu monitoringa za svaku kategoriju površinske vode, sa rangiranjem od visokog do lošeg ekološkog statusa, kao što je to definisano Odjeljkom 1.2, dajuci brojčane vrijednosti svake granice izmedu klasa. Granicna vrijednost izmedu klase visokog i dobrog statusa i granicna vrijednost izmedu dobrog i umjerenog statusa ce biti ustanovljena putem izvodenja vježbe interkalibracije koja je ovdje dalje opisana.

Rezultati interkalibracije ce odrediti brojčane (EQR) vrijednosti za granice izmedu visoke-dobre i dobre-umjerenе klasifikacije sistema svake države clanice. Vrijednosti za druge dvije granice su uspostavile države clanice samostalno.



Ono što ce se interkalibrirati **nije** ekološki status, vec rezultat (kao status klase) brojčane vrijednosti EQR bioloških elemenata kvalitete u sistemima procjene zemalja clanica. Ekološki status je odreden nižom od vrijednosti (visok/dobar/umjeren/slab/loš) relevantnih biloških i fizicko-hemijskih rezultata monitoringa za relevantne elemente kvaliteta¹³.

(iv) Komisija ce upriliti realizaciju interkalibracije kako bi osigurala konzistentnost ovih uspostavljenih granica izmedu klase sa normativnim definicijama u Odjeljku 1.2 i njihovu uporedivost izmedu Zemalja clanica.

(v) Kao dio vježbe Komisija ce omoguciti i razmjenu informacija iz medu zemalja clanica koja ce dovesti do identifikacije niza lokacija svakog ekoregiona u zajednici; ove lokacije ce ciniti interkalibracijsku mrežu.

Prvi korak u razmjeni informacija bice odluka o tome koje su informacije (uključujući biološke i ostale podatke) neophodne za identifikovanje interkalibracijskih lokacija.

Mreža ce se sastojati od lokacija odabranih iz niza tipova površinskih voda prisutnih u svakom ekoregionu.

¹³ WFD Aneks V, Clan 1.4.2 (i)



'Lokacija' za interkalibracijsku mrežu se odnosi na tijelo u cjelini, zbog toga što je vodno tijelo jedinica u klasifikaciji ekološkog statusa (odnosno, svako tijelo može imati samo jedan status)¹⁴.

Ne treba samo sva tijela koja odrede zemlje clanice (i budu dijelile sa drugim zemljama clanicama) ukljuciti u interkalibracijsku mrežu, vec ce biti odabran i podskup zajednickih tipova. U svrhu interkalibracije treba dogovoriti i zajednicke tipove izmedu zemalja clanica koje dijele isti ekoregion/e.

Kriterij i proces odabira tipova vodnih tijela za interkalibracijsku mrežu su predstavljeni u Odjeljku 4.2.

Za svaki odabrani tip vodnog tijela, mreža ce se sastojati od najmanje dvije lokacije koje korespondiraju sa granicom izmedu normativnih definicija visokog i dobrog statusa, i najmanje dvije lokacije koje korespondiraju sa granicom izmedu normativne definicije dobrog i umjerenog statusa.



Prema mišljenju radne grupe za interkalibracijsku mrežu trebaju odabrati zemlje clanice, predstavljajuci tako svoje tumacenje definicija normativnih granica. Rezultat, a ne pocetna pozicija interkalibracijske vježbe, treba da budu usaglašene granice klase.

Više od dvije lokacije po granici mogu biti odabrane za svaki tip površinske vode i ukljucene u interkalibracijsku mrežu (preporuceni broj lokacija je dat u Odjeljku 4.7).

Normativne definicije razlicitih klasa kvaliteta su formulisane u smislu elemenata biljkog kvaliteta; vrijednosti ovih ne bi trebale previše da odudaraju od referentnih uslova (odnosno najmanje "neznatne devijacije" unutar raspona dobrog statusa, i najmanje "umjerene devijacije" unutar raspona umjerenog statusa).

Informacije potrebne za odabir interkalibracijskih lokacija su date u Odjeljku 4.6.

Lokacije treba odabrati strucnom ocjenom koja ce se donjeti na osnovu zajednickih ispitivanja i svih ostalih dostupnih informacija.

Regionalne grupe eksperata ce vrednovati informacije sa lokacija koje su predložile zemlje clanice i dati preporuke komisiji.

Proces provodenja odabira interkalibracijskih lokacija je predstavljen u Odjeljku 4.1 ovog Vodica.

(vi) Svaki sistem monitoringa zemlje clanice ce se primjeniti na one lokacije interkalibracijske mreže koje su i u ekoregionu i koje pripadaju tipu površinske vode na kojem ce se primjeniti sistem u skladu sa zahtjevima ove Direktive.

Za svaki sistem monitoringa zemlje clanice se mora odrediti kojem ekoregionu/ima i za koji tip/ovog/ih vodnog/ih/tijela ce sistem biti primjenjen.

¹⁴ vidi "[WFD CIS vodic br. 2](#) o upotrebi termina "vodno tijelo" u kontekstu Okvirne Direktive o Vodama".

Ukoliko se ekoregion predstavljen u Aneksu XI (kao dio tipologije sistema-A) koristi samo kao osnov za interkalibraciju bice limitirane mogucnosti za uporedivanje sistema monitoringa i procjene voda unutar granica za mnoge zemlje clanice (primjer: ES-P, IRL-GB), ili ih cak nece biti uopšte (I, GR).

Direktiva ne propisuje upotrebu ekoregiona prema Aneksu XI. Interkalibracija ce imati koristi od vecih ekoregiona, sve dok se isti tipovi povrsinskih vodnih tijela mogu naci unutar tih regiona. Ovo bi bolje omogucilo interkalibraciju izmedu veceg broja zemalja clanica.



“Ekoregioni” kod interkalibracije ne moraju biti ekoregioni Sistema A tipologije predstavljenog u Aneksu XI, vec trebaju biti što je moguce veci da omoguce interkalibraciju izmedu maksimalnog broja Zemalja clanica. Preliminarni prijedlozi za interkalibraciju ekoregiona su dati u Odjeljku 4.5 ovog Vodica.

Rezultat ove primjene treba biti iskorišten da se postave brojcane vrijednosti za relevantne granice klasa u sistemu monitoringa svake zemlje clanice.

EQR vrijednosti granica ce se uspostaviti putem interkalibracijske mreže

Zemlje clanice definišu brojcane vrijednosti za relevantne granice klasa upotrebom svojih sistema monitoringa. Interkalibracija uporeduje rezultate (u vidu klasifikacije statusa) brojcanih vrijednosti “mjerena” u skladu sa metodologijom koju su usvojile zemlje clanice.

Kako bi se omogucilo uporedivanje rezultata klasifikacije Zemalja clanica iste interkalibracijske lokacije, informacije o podacima i metodama procjene tebaju biti zajedno iznešeni.

Upute o tome kako prevesti rezultate interkalibracijske vježbe u brojcane vrijednosti za granice klasa, ce se izraditi u slijedecoj fazi Zajednicke strategije implementacije kada ce postojati „metadata“ (informacije o dostupnosti podataka) koje ce biti omogucene sa potencijalne interkalibracijske lokacije (tj. u toku 2003.godine; odjeljak 5.7.

(vii) U roku od tri godine nakon što je Direktiva stupila na snagu, Komisija ce pripremiti nacrt registra lokacija za formiranje interkalibracijske mreže koji može biti usvojen u skladu sa procedurama koje su date u Clanu 21. Konacni registar lokacija bice ustanovljen u roku od cetiri godine od dana kada je Direktiva stupila na snagu i Komisija ce ga objaviti.

Procedura koja je data u Clanu 21¹⁵ se tice regulatornog odbora, što se odnosi na Odluku 1999/468/EC¹⁶. Regulatorni odbor se sastoji od predstavnika zemalja clanica i Komisije kao predsjedavajuceg.

¹⁵ WFD art. 21: Regulatorni odbor.(1) odbor, u dalnjem tekstu “Odbor”, ce pomoci Komisiji; (2) kada se kao refernca navodi ovaj clan, Clanovi 5 i 7 Odluke 1999/468/EC se primjenjuju, sa uvažavanjem odredaba ovog Clana 8. Period dat u Clanu 5(6) Odluke 1999/468/EC ce biti dat u roku od tri mjeseca; (3) Odbor ce usvojiti pravila procedure.

¹⁶ Vidjeti Aneks C ovog dokumenta.

Komisija ce podnjeti Odboru nacrt mjera koje treba poduzeti (u ovom slucaju nacrt registra interkalibracijskih lokacija zajedno sa planom njegove finalizacije). Odbor ce dati svoje mišljenje o nacrtu, pomocu kvalifikovane vecine (Clan 205(2) Sporazuma¹⁷). Komisija ce usvojiti mjere ukoliko su u skladu sa mišljenjem odbora. Ukoliko ovo ne bude slucaj, komisija ce podnjeti Vijecu prijedlog vezan za mjere koje se trebaju poduzeti i izvijestiti Evropski Parlament.



Ova procedura treba da dozvoli izmjene/dopune nacrta registra interkalibracijske mreže nakon što ga predloži Komisija (Najkasnije do decembra 2003. godine) i prije nego što se konacni registar objavi (decembar 2004. godine).

(viii) Komisija i zemlje clanice ce dovršiti vježbu interkalibracije u roku od 18 mjeseci od dana kada bude objavljen konacni registar.

(ix) Rezultati vježbe interkalibracije i vrijednosti ustanovljene za klasifikacije sistema monitoringa zemalja clanica ce biti objavljeni od strane Komisije u roku od šest mjeseci nakon završetka vježbe interkalibracije.

¹⁷ Aneks C ovog dokumenta..

3. Odjeljak – Sinteza procesa interkalibracije: problemi i moguća rješenja

U ovom odjeljku predstavljena je sinteza procesa interkalibracije, ključni koraci kritičnog puta i prepreke za ispunjavanje zahtjeva Direktive su prezentirani i raspravljeni. Predstavljene su takođe i potencijalne implikacije limitirane interkalibracije i moguća kratkotrajna i dugotrajna rješenja.

3.1. Zvanicni zahtjevi i vremenski raspored interkalibracije

Direktiva zahtjeva da granice između klasa visoki-dobar i dobar-umjeren ekološki kvalitet budu uspostavljene putem interkalibracije (WFD Aneks V, 1.4.1, iii). Interkalibracijska mreža, koje se sastoji od odabranih lokacija, bice uspostavljena tako da predstavlja tumačenja normativnih definicija statusa površinskih voda zemalja članica (definisano u WFD Aneks V, Odjeljak 1.2) vezano za referentne uslove.

Svrha vježbe interkalibracije je da osigura uporedive sisteme procjene ekološkog kvaliteta i uskladi kriterije ekološkog kvaliteta površinskih voda u zemljama članicama. Ovo osigurava uskladen pristup definisanja jednog od glavnih ciljeva Okvirne Direktive o Vodama „dobar ekološki status/stanje“ tako što će se uspostaviti:

- Dogovoren kriterij ekološkog kvaliteta za lokacije dobrog kvaliteta, postavljajući ciljeve za zaštitu i obnovu;
- Dogovoren brojčani omjer vrijednosti ekološkog kvaliteta (EQR) za granice klasa kvaliteta (visok/dobar i dobar/umjeren).



Ovo znači da normativne definicije za visok i dobar kvalitet površinske vode trebaju biti jednako tumačene bez obzira na razlike u sistemu procjene ekološkog kvaliteta između zemalja članica (odnosno dobar ekološki kvalitet treba da ima isto značenje svuda u EU).

Interkalibracija se izvodi od strane zemalja članica. Uloga komisije je da omoguci razmjenu informacija između zemalja članica.


Vježba interkalibracije će se izvesti 2005-te i 2006-te godine između zemalja članica da se osigura uporedivost rezultata biološkog monitoringa. Prije ovoga treba biti uspostavljena interkalibracijska mreža do kraja 2004 (Slika 3). Nacrt registra interkalibracijske mreže, objavljen od strane Komisije može biti usvojen u skladu sa procedurama koje su date u Članu 21 Direktive.

Interkalibracijska mreža će biti uspostavljena za ogranicen broj tipova vodnih tijela sa dvije ili više lokacija koje korespondiraju sa granicama između klasa visok-dobar i dobar-umjeren u skladu sa klasifikacijom svake zemlje članice. Odabir tipova vodnih tijela i interkalibracijskih lokacija treba biti urađen korištenjem strucnih ocjena koje se zasnivaju na zajednickoj kontroli i svim raspoloživim informacijama. U vježbi interkalibracije, sistemi procjene ekološkog kvaliteta zemalja članica se onda primjenjuju da se klasifikuju ove lokacije u ekoregionima u kojima su primjenjivi njihovi sistemi klasifikacije. Rezultati se

koriste da se ustanove granice vrijednosti 'Omjera ekološke kvalitete' (EQR) sistema klasifikacije i komisija ih objavljuje.

Direktiva zahtjeva slijedeće rokove za interkalibraciju:

- Ustanovljavanje nacrta registra interkalibracijske mreže – decembar 2003;
- Ustanovljavanje konacnog registra interkalibracijske mreže – decembar 2004;
- Dovršena interkalibracijska vježba – juni 2006;
- Rezultati interkalibracijske vježbe objavljeni od strane Komisije – decembar 2006;



Slika 3 Faze zadataka i rokovi zvanicne interkalibracijske vježbe.

3.2. Prepreke za ispunjavanje rokova procesa interkalibracije

U ispunjavanju zvanicnih zahtjeva interkalibracijske vježbe, kako je to propisao Aneks V Direktive, predvidaju se odredene teškoce. Glavni razlog su rokovi za interkalibraciju koji se u potpunosti ne uklapaju sa vremenskim rasporedom implementacije u zemljama clanicama. Ovo dalje povlaci to da će krucijalne informacije za interkalibraciju biti samo dostupne u toku progresa implementacije (Tabela 1).

Tabela 1 Uporedba vremenskog rasporeda implementacije zemalja clanica i vremenskog rasporeda interkalibracije, shodno zahtjevima Aneksa V Direktive.

God.	Vremenski raspored implementacije Zemalja clanica	Vremenski raspored Interkalibracije
2003		Nacrt registra Interkalibracijske mreže
2004	Analiza karakteristika (tipologija i referentni uslovi) i pritisci i uticaji	Konacni registar Interkalibracijske mreže
2005		Izvodenje interkalibracije
2006	Monitoring program operativan	Interkalibracija dovršena: uskladene granice klasa

Glavne prepreke za interkalibracijski proces uslijed razlika u vremenskom rasporedu su niže prezentirane.

3.3. Problem inkompatibilnosti tipologije

Bice teško odabrati tipove koji su odgovarajuci za tip vodnog tijela diferenciran od strane Zemlje clanice zbog toga što:

- Razlicite zemlje clanice mogu koristiti razlicite sisteme tipologija;
- Zemlje clanice ne trebaju diferencirati tipove vodnih tijela (potrebne za ‘analize karakteristika’ svakog Vodnog područja) prije decembra 2004¹⁸ (Tabela 1);
- Prije nego (u 2003-oj) lokacije za nacrt registra interkalibracijske mreže trebaju vec biti odabранe i nacrt registra predat Odboru na usvajanje shodno Clanu 21. U odsustvu zajednicke tipologije, ovaj odabir može biti napravljen samo *ad hoc* i na osnovu strucne ocjene.

Implikacije:

- Odabrani tipovi vodnih tijela za interkalibracijsku mrežu na *ad hoc* osnovi u 2003-oj mogu biti neusklađeni sa tipovima vodnih tijela koje će diferencirati zemlje clanice kada njihove tipologije budu okoncate u 2004-toj;
- Biti će teško odabrati i dogovoriti se o interkalibracijskim lokacijama koje predstavljaju granice klasa, pošto su neophodni tipsko-specificni referentni uslovi za klasifikaciju ekološkog kvaliteta.

Potencijalna kratkorocna rješenja:

- Zemlje clanice trebaju poceti, što je prije moguce sa implementacijom tipologije i referentnih uslova;
- Zemlje clanice trebaju da se dogovore o kompatibilnim sistemima tipologija (koji će još uvijek dozvoljavati regionalna poboljšanja) i, ukoliko je moguce, zajednicku osnovu za referentne vrijednosti unutar (eko)regionalnih interkalibracijskih grupa, što je prije moguce i najkasnije do pocetka 2003;

¹⁸ WFD, Clt. 5, Aneks II, 1.1. (i-vi)

- Ukoliko gore navedena rješenja nisu prakticno izvodljiva, *ad hoc* odabir zajednickih tipova pomoci strucne ocjene u 2003-oj treba biti izrađen tako da se omoguci dalja podjela ekološki relevantnih pod-tipova koje će kasnije diferencirati Zemlje clanice.

3.4. Problem raspoloživosti podataka


Odabir lokacija za interkalibraciju od strane zemalja clanica zahtjeva da zemlje raspolažu sa adekvatnim i pouzdanim informacijama o relevantnim pritiscima i uticajima. Osim ovoga referentni uslovi trebaju biti specificirani za interkalibracijske tipove. Trenutno se predvija da će ova informacija, u vrijeme kad se budu trebale odabratи lokacije, biti samo djelomично na raspolaganju (u 2003 i 2004), i to zbog:

- Toga što trenutno **nijedna** zemlja clanica nema takav monitoring sistem koji je uskladen sa zahtjevima Direktive. Podaci trenutno postojećih sistema monitoringa su u mnogim slučajevima nekompletni ili se ne mogu upotrijebiti za interkalibraciju;
- Toga što je prakticno nemoguce sakupiti nove podatke za odabir lokacija u 2003. i 2004. Stoga odabir lokacija (tj. Postavljanje granica ekoloških klasa kvaliteta *visok-dobar* i *dobar-umjeren*) može samo biti zasnovan na trenutno raspoloživim podacima;
- Toga što sistem monitoringa u Zemljama clanicama ne treba biti operativan prije 2006¹⁹. Odnosno do vremena kada vježba interkalibracije treba biti okončana i rezultati objavljeni (Tabela 1).

Implikacije:

- Odabir lokacija samo može biti baziran na ogranicenim podacima, ne pokrivajući sve elemente biološkog kvaliteta, što znaci da će su u interkalibracijskoj mreži ogledati uticaj i pritisak samo nekih elemenata kvaliteta²⁰;
- Uspostavljanje granica klasa (*visok-dobar* i *dobar-umjeren*) će biti zasnovano najviše na strucnom mišljenju;
- Ogranicena raspoloživost podataka će limitirati i broj tipova vodnih tijela koji mogu biti uključeni i interkalibracijsku mrežu;

Jednom kada se dobiju novi monitoring podaci, uključujući elemente biloškog kvaliteta (tj. nakon 2006), mreža interkalibracije možda neće više adekvatno predstavljati granice klasa ekološkog kvaliteta (*visok-dobar*, i *dobar-umjeren*) kako se to pretpostavljalo tokom odabira lokacija u 2003. i 2004.



WFD predviđa jednu vježbu interkalibracije 2005-te i 2006-te. Neizbjegljivo je da ova vježba bude bazirana na rezultatima sistema monitoringa cija je priprema u toku, sa ogranicenim podacima i prakticnom nemogucnošću prikupljanja dodatnih podataka.

¹⁹ WFD, Cl. 8, Aneks V, 1.3.

²⁰ Na primjer, interkalibracija rijeka treba uglavnom da koristi podatke makroinvertebrata, zbog toga što za druge elemente kvaliteta ne postoji dovoljni podaci u ovom stadiju.



Ciljevi vježbe interkalibracije – dogovor o granicama klasa i uskladenom sistemu klasifikacije – samo djelomично mogu biti ispunjeni u ovoj jednoj vježbi interkalibracije koja je zahtjevana prema WFD.

Potencijalna kratkorocna rješenja:

Postoje brojna potencijalna kratkorocna rješenja, uključujući:

- Odabir lokacija u 2003.-oj i 2004.-oj treba biti ciljan na tipove vodnih tijela gdje ima najviše dostupnih informacija, uvažavajući da uspostavljena interkalibracijska mreža neće odražavati uticaj svih pritisaka, i svih elemenata biološkog kvaliteta;
- Zemlje clanice trebaju dobrovoljno poceti sa monitoring programima koji su u skladu sa WFD , što je prije moguce, kako bi ostvarile što je moguce više podataka za izvodenje interkalibracijske vježbe;
- Vježba interkalibracije u 2005.-oj i 2006.-oj treba biti ogranicena na upoređivanje metoda klasifikacije za lokacije gdje će biti dostupno najviše podataka koji se tice odabranih pritisaka.


Tabela 2 Kljucni koraci i uska grla u INTERKALIBRACIJSKOM procesu.

Red (oznaka "WFD-req." Znaci zahtijev Okvirne Direktive o Vodama, plava (oznacava "uska grla" u planiranju.

> opcionalno: prilagodavanje EQR vrijednosti											
> Potencijalna revizija klasifikacije ekološkog kvaliteta svih površinskih voda zbog pregleda i ažuriranja analiza spomenutih u clanu 5.1											

3.5. Problemi 'limitirane' interkalibracije

Zemlje clanice su odabrale lokacije za interkalibraciju koristeci informacije o pritisima i uticajima ovih pritisaka na elemente biološkog kvaliteta (u poređenju sa referentnim uslovima). Interkalibracijske lokacije predstavljaju njihov sud o tome šta je „neznatnan“ ili „umjeren“ uticaj



Nema garancije da će razlike zemlje clanice imati iste poglede na to kako normativne definicije granica klase kvaliteta trebaju biti tumacene. Razlicitost u tumacenju će se ogledati u nacrtu interkalibracijske mreže.


Zemlje clanice mogu, ili ne, imati podatke za elemente biološkog kvaliteta koji su osjetljivi na pritiske identifikovane kao najzancajnije za vodna tijela predložena za interkalibracijsku mrežu.

Pošto će EQR vrijednosti biti ustanovljene na osnovu podataka o biloškom kvalitetu (korištenjem relevantnih elemenata kvaliteta), lokacije na kojima se podaci nisu prikupljali i sa kojih neće biti podataka prije 2005, neće biti uvrštene u vježbu interkalibracije (slika 4).

Kao preduvjet korištenja bilo koje lokacije u vježbi interkalibracije zahtijeva se da postoje **biološki monitoring podaci** (relevantnih elemenata kvaliteta) koji su dostupni najkasnije u 2005. godini.

Interkalibracijska mreža koja uključuje samo one lokacije koje su pod uticajem najšire rasprostranjenih pritisaka (kao što je eutrofikacija u jezerima i obalnim vodama), kao što je predloženo u Odjeljku 4.4, bi implilicirala da:

- Bi bili interkalibrirani samo oni dijelovi sistema klasifikacije koji su ciljani da otkriju uticaje ovakvih pritisaka na odabrane elemente kvaliteta (slika 4);
- Bi se dogovorio kriterij za ekološki kvalitet lokacija dobrog kvaliteta i ustanovili ciljevi zaštitnih i mjera obnove za vodna tijela samo za najšire rasprostranjene pritiske, dok se ne bi razmatrali uticaji drugih pritisaka;
- U 2006.-oj, ne bi bilo verifikovanih i uporedivih ciljeva za „dobar ekološki status“ kao cjelinu.



Slika 4

Dijagram koristi od kompletne interkalibracije (nije moguce trenutno ispoštovati rokove) u odnosu na rizik limitirane interkalibracije koja će se izvesti u toku 2005. i 2006.

3.6. Dugorocna strategija za prevazilaženje problema interkalibracije

Predviđa se da će dobrovoljni odbor zemalja članica moći unaprijediti ishode interkalibracijske vježbe u periodu 2003.-2006. Međutim, uslijed problema u uspostavljanju monitoring sistema koje je kompatibilan sa WFD, u predvidenom roku da će ciljevi interkalibracijske vježbe - dogovor o granicama klase i uskladenom klasifikacijskom sistemu- biti djelomično postignuti izvodenjem jedne interkalibracijske vježbe kako to zahtjeva Direktiva (WFD). Kako bi se uspostavile pouzdane i uporedive granice između klase ekološkog kvaliteta, veoma se preporučuje mehanizam revizije interkalibracijske mreže u vrijeme kada budu dostupni podaci koji su kvalitetniji i kompatibilni sa WFD zahtjevima (tj. nakon 2006. U principu, revizija interkalibracijske mreže je implicitna uslijed vremenskog rasporeda za reviziju analize karakteristika vodnog područja- uključujući tipologiju i referentne uslove- predvidene u Članu 5 Direktive.



Dugorocna strategija dozvoljava mehanizam revizije interkalibracijske mreže nakon 2006. koji se smatra veoma preporučljivim od strane Radne grupe za interkalibraciju. Prakticne implikacije²¹ i zakonske mogućnosti²² za ovakvu reviziju trebaju biti razjašnjene što je prije moguce u nastavku Zajedničke strategije implementacije.

Uspostavljanje dugorocne strategije i mehanizma revizije interkalibracijskog registra u posebnom vodicu bi omogucilo:

- Procjenu mogućih promjena kvaliteta interkalibracijskih lokacija;
- Interkalibracija i uskladivanje novih metoda procjenjivanja (tj. razvoja novih pokazatelja, novih alatki za procjenu, usvajanje novih standarda i sl.);
- Dodavanje novih lokacija koji su pod uticajem drugih znacajnih pritisaka (koji nisu bili predstavljani u interkalibracijskoj mreži u 2004);
- Dodavanje tipova vodnih tijela u interkalibracijskoj mreži što je posljedica verifikacije sistema tipologije u zemljama članicama kada novi podaci biološkog monitoringa budu dostupni;
- Interkalibracija i harmonizacija sistema monitoringa i klasifikacije novih zemalja članica.

²¹ Uzimajući u obzir posljedice pripremanja programa mjera, planova upravljanja riječnim slivovima i uspostavljanje sistema klasifikacije

²² Uzimajući u obzir mogućnosti date u WFD Cl. 19, 20 i 21


4. Odjeljak - uputstva za uspostavljanje interkalibracijske mreže

Ovaj odjeljak daje prakticna uputstva za uspostavljanje interkalibracijske mreže

- 1) Kako izvesti proces odabira lokaliteta za interkalibraciju u praksi;
- 2) Kriterij za odabir tipova za interkalibracijsku mrežu;
- 3) Kriterij za odabir lokacija za interkalibracijsku mrežu.


Vodic je zasnovan na zajednickom razumijevanju zahtjeva Direktive koji se tice interkalibracije (*Odjeljak 2*) i Sinteza interkalibracijskog procesa (*Odjeljak 3*). U velikoj mjeri je to rezultat rada tri privremene grupe eksperata za pripremu nacrta koje su formirane od strane radne grupe za interkalibraciju da obrade pitanja specificna za glavne kategorije vodnih tijela – rijeke, jezera i obalne i tranzicijske vode.

WFD interkalibracija ce uskladiti rezultate sistema biološke procjene koje implementiraju zemlje clanice. Sve obligatorne elemente kvaliteta i sve relevantne pritiske treba uzeti u obzir da bi se ovaj zadatak izvršio u potpunosti.



Radna grupa za interkalibraciju zaključuje da interkalibracija **treba biti ogranicena** na tipove vodnog tijela i elemente kvaliteta za koje će blagovremeno biti dostupni dovoljni podaci

Radna grupa za interkalibraciju zaključuje da će zemlje clanice odabrati lokacije za interkalibraciju koristeci se informacijama o odabranim pritiscima i uticajima ovih pritisaka na biološke elemente kvaliteta (uporedenim sa referentnim uslovima).




Stoga lokacije interkalibracijske mreže predstavljaju pojedinacna tumacenja normativnih definicija iz Aneksa V (1.2.) svake od zemalja clanica, uključujući njihovo mišljenje o tome šta je „neznatan“, a šta „umjeren“ uticaj.

4.1. Procedura za uspostavljanje interkalibracijske mreže

Odabir interkalibracijskih lokacija za interkalibracijsku mrežu treba da se izvede u dva koraka.

1. Prvo, odabir tipova površinskih vodnih tijela za svaku kategoriju površinske vode (rijekе, jezera, tranzicijske i priobalne vode), i moguce za vještacke i jako izmijenjene vode u svakom ekoregionu, koje će biti uključene u interkalibracijsku mrežu;
2. Drugo, unutar ovih tipova minimalan broj interkalibracijskih lokacija treba biti odabran od strane zemalja clanica slijedeci zahtjeve Aneksa V Direktive (slika 5). Interkalibracijska mreža mora biti sastavljena od lokacija odabranih iz niza površinskih voda koje su prisutne u svakom ekoregionu (WFD Aneks V).



Slika 5

Odabir interkalibracijskih lokacija za interkalibracijsku mrežu

	Intercalibracija se izvodi od strane zemlje clanice. Uloga komisije je da olakša razmjenu informacija izmedu zemalja clanica.
--	---

Tehnicki posao Komisije izvodi *European Centre of Ecological Water Quality & Intercalibration - EEWAI* (koji se nalazi u EC-JRC), a to je organizacija odgovorna za omogucavanje vježe interkalibracije i organizaciju poslova ekspertnih grupa. Grupacija za ekološki status ce koordinirati posao ekspertnih grupa.

4.1.1 kako u praksi izvesti proces odabira lokacija za interkalibraciju

Slijedi postepeni opis predložene procedure kao što je to predstavljeno na slikama 6a i 6b.

korak 1. Formiranje ekspertnih grupa:

- Ekspertne grupe ce biti formirane za sve glavne kategorije voda (rijeke, jezera, prelazne i priobalne vode);
- Eksperti se predlažu i odabiraju od strane zemalja clanica. Njihov rad ce koordinirati grupacija za ekološki status;
- Svaka zemlja clanica treba imati predstavnika u ekspertnoj grupi relevantnog za njene površinske vode;
- Ekspertne grupe mogu biti dalje podijeljene na (eko)regionalne grupe, ili dalje na geografske interkalibracijske grupe (*Odjeljak 4.5.*) kada je to potrebno;
- Platforma za komunikaciju unutar/izmedu ekspertnih grupa (razmjena informacija, sastanci, www-stranice, itd.) ce biti organizovana od strane Komisije.

Korak 2. Prijedlog tipova vodnih tijela:

- Ekspertne grupe ce dati prijedlog *tipova vodnih tijela* za svaku kategoriju površinske vode i (eko)region ukljucen u interkalibracijsku mrežu, uzimajuci u obzir rezultate radnih grupa REFCOND i COAST ([WFD CIS Vodic br. 10](#) i br. [5](#)). Preliminarni prijedlozi zajednickih tipova interkalibracije za svaku kategoriju površinske vode su bili pripremljeni od strane ekspertnih grupa za pripremu nacrtu²³.

Step 3. Prijedlog pritisaka i elemenata biološkog kvaliteta:

- Za svaki odabrani interkalibracijski tip, ekspertna grupa treba da se dogovori o pritiscima i elementima biološkog kvaliteta, na koje bi se trebala fokusirati interkalibracijska vježba, uzimajuci u obzir uputstva radnih grupa IMPRESS i MONITORING ([WFD CIS vodici br. 3](#) i [7](#)). Preliminarni prijedlozi za fokus i informacije neophodne za odabir lokacija su pripremljene od strane strucnih grupa za izradu nacrtu²².

Korak 4. Odabir tipova, pritisaka i elemenata kvaliteta za interkalibracijsku mrežu:

- Prijedlozi ekspertnih grupa ce biti raspravljeni i finalizirani od strane interkalibracijske radne grupe.

Korak 5. Odabir lokacija za nacrt interkalibracijskog registra:

- Svaka zemlja clanica ce odabrati lokacije za nacrt interkalibracijskog registra;
- Odabrane lokacije trebaju predstavljati granicu izmedu klasa visok-dobar i dobar-umjeren u skladu sa tumacenjima normativnih definicija od strane

²³Nacrti izvještaja ekspertnih grupa su dostupni na CIRCA:

http://forum.europa.eu.int/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/intercalibration/drafts/expert_drafting&vm=detailed&sb=Title

svake Zemlje clanice, uzimajuci u obzir Vodice radnih grupa REFCOND i COAST (WFD vodici br.10 i 5);

Ovaj proces odabira treba da slijedi slijedece korake:

- i. Zemlja clanica identificuje koji tipovi u njenom sistemu tipologije korespondiraju sa interkalibracijskim tipovima relevantnim za zemlju clanicu, i identificuju referentne uslove za ove tipove;
- ii. Sakupljanje svih raspoloživih informacija neophodnih za odabir lokacija (pritisci, uticaji, biološki podaci za lokacije koje ce se uzimati u obzir za odabir lokacija- u rasponu od visokog do umjerenog statusa);
- iii. Ukoliko nema dovoljno bioloških podataka, odabir lokacije treba djelimično bazirati na kriteriju pritiska, i zemlja clanica treba planirati da traži omogucavanje bioloških podataka za period interkalibracijske vježbe u 2005.-2006.;
- iv. Na osnovu dostupnih informacija, zemlje clanice odabiraju lokacije koje predstavljaju granice visok-dobar i dobar-umjeren status, prema njihovim tumacenjima normativnih definicija datih u Aneksu V (1.2.) Direktive, a na osnovu kojih su napravili izbor.

Korak 6. *Metadata analize:*

- Komisija ce postaviti metadata bazu podataka (informacije o dostupnosti podataka) za sve lokacije interkalibracije koje su odabrale zemlje clanice;
- Zemlje clanice ce pružiti metadata podatke o tipologiji, referentnim uslovima i biološkim i fizicko-hemijskim rezultatima monitoringa (korak iznad 5.1-5.3). Ukoliko nedostaju esencijalne informacije u vrijeme odabira lokacija, trebaju navesti kako, kada i u kojoj formi ce podaci biti na raspolaganju;
- Pored ovoga, informacija treba biti data na osnovu kriterija za klasifikaciju lokacija (korak 5(iv) iznad). Ova informacija je potrebna za ocjenu odabira zemalja clanica od strane ekspertnih grupa u slijedecem koraku;
- Metadata analiza ce biti baza za kompilaciju nacrta registra interkalibracijske mreže dajuci pregled informacija dostupnih sa svake interkalibracijske lokacije;
- Metadata analiza ce biti i baza za realisticno planiranje interkalibracijske vježbe i pripremu baze podataka za ovu svrhu.


Korak 7. *Procjena predloženih interkalibracijskih lokacija od strane ekspertnih grupa:*

- Komisija ce kompilirati rezultate metadata analize i dati ih na raspolaganje ekspertnim grupama;

- Ekspertne grupe procjenjuju odabir zemalja clanica i navode moguce neusklađenosti (uključujući tumacenje normativnih definicija zemalja clanica);
- Ekspertne grupe pregledaju metadata i predlažu koje podatke treba prikupiti / omoguciti interkalibracijsku vježbu- cime bi se dozvolilo Zemljama clanicama da pocnu sa prikupljanjem podataka koji još nisu dostupni.

Korak 8. Finaliziranje nacrt-a registra :


- Procjene razlicitih ekspertnih grupa predloženog odabira Zemalja clanica ce biti prezentirane, diskutovane i odobrene od strane Radne grupe za interkalibraciju;
- Nacrt registra interkalibracijske mreže ce biti diskutovan na zajednickoj radionici predstavnika Zemalja clanica (Radna grupa Interkalibracija) i komisije, kako bi se ocjenila uskladenost sa normativnim definicijama granica klasa i uporedivost izmedu Zemalja clanica²⁴. Gdje moguce , dace se prijedlozi o tome kako prevazici neslaganja;
- Nacrt registra ce biti lista lokacija odabranih od strane zemalja clanica, zajedno sa odobrenim pregledom metadata analiza uključujući informacije o kriterijima klasifikacije kvaliteta ovih lokacija.



Lokacije koje su odabrane za nacrt interkalibracijskog registra predstavljaju granicu visokog-dobrog i dobrog-umjerenog statusa u skladu sa tumacenjem normativnih definicija datih u WFD Aneks V (1.2.), od strane svake pojedine zemlje clanice.

Korak 9. Predstavljanje nacrt-a registra Odboru, prema clanu 21 Odbor:

- Komisija ce finalizirati nacrt registra interkalibracijskih lokacija, i podnjeti ga Odboru u skladu sa Clanom 21 prije 22. decembra, 2003;
- Zajedno sa nacrtom registra, komisija ce podnijeti rezultate procjene koje ce urediti u koraku 8.



Procedura revizije nacrt-a interkalibracijskog registra ce ovisiti o odluci Odbora koji je predviden clanom 21.

Korak 10. Revizija nacrt-a interkalibracijskog registra:


- Ukoliko je za reviziju nacrt-a interkalibracije donesena odluka, *Zemlje Clanice je trebaju razmotriti i možda proširiti odabir lokacija* (na osnovu odluka odbora iz clana 21);

²⁴ WFD Annex V, 1.4.1 (iv)

- Ukoliko nove lokacije budu odabране, zemlje clanice trebaju da ih uključe u metadata analize;
- Za konacan registar, preporucuje se ista procedura kao i za nacrt registra interkalibracije (koraci 7-9 iznad):
 - Procjena predloženih lokacija interkalibracije od strane ekspertnih grupa;
 - Finalizacija (predloženog) registra;
 - Prezentacija (predloženog) registra Odboru iz clana 21;
 - Odobrenje finalnog interkalibracijskog registra od strane Odbora iz Clana 21.


Tabela 3 Kratak pregled i predloženi rokovi za odabir lokacija interkalibracijske mreže u 2003-oj i 2004-oj godini.

Mjesec	Aktivnost		Akter
jan-03	Uspostavljanje ekspertnih grupa (za rijeke, jezera, tranzicijske i priobalne vode); daljnja podjela na (eko)regionalne grupe		Zemlje clanice, Komisija
feb-mar-03	Odabir tipova površinskih vodnih tijela. Odabir pritisaka i elemenata biološkog kvaliteta.		Ekspertne grupe, Radna grupa za interkalibraciju.
apr-jun-03	Odabir lokacija za nacrt interkalibracijskog registra. Dostaviti komisiji metadata informacije.		Zemlje clanice
apr-okt-03	Procjena baze metadata, moguce provjere lokacija, preliminarni nacrt registra.		Ekspertne grupe i komisija .
okt-03	Radionica	Usvajanje nacrta registra	Radna grupa za interkalibraciju, Eksp. grupa, komisija
nov-03	Kompilacija nacrta registra		Komisija
dec-03	Nacrt registra podnesen Odboru iz Clana 21		Komisija
jan-jun-04	Podnošenje novih informacija, ako su dostupne i omogucene		Zemlje clanice
jan-sep-04	Revizija nacrta registra, ako je moguce		Ekspertne grupe
sep-nov-04	Kompilacija finalnog registra		Komisija
nov-dec-04	Adaptacija i objavljivanje finalnog registra		Komisija



Slika 6a

Dijagram prijedloga procesa odabira tipova, pritisaka i elemenata kvaliteta za interkalibracijsku mrežu u 2003. Navedeni su i Koraci u kojima su potrebna uputstva drugih WFD CIS radnih grupa. Boje ukazuju na aktere koji trebaju da izvedu korake: Bijela – Grupacija za ekološki status, Svjetlo siva – ekspertne grupe, tamno siva – Radna grupa za interkalibraciju.



Slika 6b Dijagram predloženog procesa odabira lokacija za nacrt regista interkalibracije. Koraci gdje je potrebno uvrstiti uputstva drugih radnih grupa su naznaceni. Boje okvira označavaju koji akteri trebaju da izvedu dati korak: Crna – Zemlje clanice (MS), svjetlo siva – ekspertne grupe, tamno siva – Radna grupa za interkalibraciju, bijela – Odbor.

4.2. Kriterij za odabir vodnih tijela interkalibracijske mreže

Interkalibracijska mreža mora da se sastoji od niza tipova površinskih vodnih tijela koji su prisutni u svakom regionu²⁵.

	Razlicite zemlje clanice neće uvijek koristiti istu tipologiju za karakterizaciju vodnih tijela ²⁶ . Za interkalibraciju je neophodno dogovoriti zajednicke tipove između zemalja istog regiona.
---	---

Slijedece se stavke trebaju uzeti u obzir kod odabira *sistem(a) tipologije za interkalibraciju*:

- Upute za karakterizaciju površinskih vodnih tijela koje su pripremile radne grupe REFCOND i COAST ([WFD CIS vodici br. 10](#) i [5](#)). Na osnovu ovih vodica, zemlje clanice trebaju da donesu odluku o primjeni zajednickog okvira tipologije u cijeloj Evropi ili unutar određenih (eko)regiona, za odredenu kategoriju vodnih tijela. U ovim slučajevima interkalibracijski tipovi trebaju da se uklapaju u ovu okvirnu tipologiju;
- Za kategorije vodnih tijela *j/ili* (eko)regione u kojima se neće koristiti zajednicka tipologija zemalja clanica, opet će biti potrebno dogovoriti zajednicki okvir tipologije. U odsustvu bilo kojeg drugog zajednickog sistema klasifikacije, odabir tipova za interkalibracijsku mrežu može biti zasnovan na faktorima Sistema A;
- U toku procesa odabira tipa, eksperti trebaju da imaju informacije od svojih zemalja clanica kako bi ocijenili potencijalne tipove za odabir.

Najvažniji zahtjevi za odabir interkalibracijskih tipova su:

- *zajednicki* (koji se nalaze u najmanje dvije ili više zemalja clanica, i pokrivaju dovoljno veliko geografsko područje (ili ekoregione) da omoguće upoređivanje razlicitih (nacionalnih) sistema ocjenjivanja, i trebaju pokriti sve ekoregione);
- *da su osjetljivi na i da su pod uticajem razlicitih pritisaka* (npr., organsko zagadenje, fizicka izmjena, acidifikacija, eutrofikacija, degradacija staništa, ispuštanje ili izloženost toksickim supstancama);
- Dozvoliti zemljama clanicama da identifikuju *referentne uslove* u vrijeme odabira lokacije;
- da imaju *potencijalne interkalibracijske lokacije* koje korespondiraju sa granicama između visokog/dobrog i dobrog/umjerenog statusa, na raspolažanju ali da su spremni prihvatići da u nekim ekoregionima/tipovima mogu biti samo lokacije koje su reprezentativne za granicu statusa između umjerenog/ dobrog.

²⁵ WFD Annex V, 1.4.1(v)

²⁶as required in WFD Art. 5

4.3. Vještacka i jako izmijenjena vodna tijela

Zajednicko razumijevanje ([2. odjeljak](#)) je da **vještacko ili jako izmijenjeno vodno tijelo treba biti razmatrano** za interkalibraciju, ali ne kao odvojena kategorija.

Treba razmotriti uključivanje nekih vještackih ili jako izmijenjenih vodnih tijela u interkalibracijsku mrežu, ukoliko se ne uklapaju u jedan **prirodni tip vodnog tijela** koji je odabran za interkalibracijsku mrežu.

Vještacka i jako izmijenjena vodna tijela koja nisu uporediva sa bilo kojim prirodnim tijelima trebaju biti uključena u interkalibracijsku mrežu jedino ako su **dominantna unutar vodne kategorije u jednoj ili više Zemalja članica**. U tom slučaju trebaju biti tretirana kao jedan ili više odvojenih tipova vodnih tijela.

Konacno odredenje jako izmijenjenih vodnih tijela i definicija maksimalnog ekološkog potencijala ce biti ustanovljeno u 2009.god.



Jako izmijenjena vodna tijela, koja su privremeno identifikovana u 2003. (tj. vodna tijela koja su u riziku da ne ispune „dobar“ status uslijed fizичke modifikacije), mogu biti samo uključena u interkalibracijsku mrežu, ukoliko ispunjavaju iste kriterije za odabir kao prirodna vodna tijela. Ovo treba biti ocijenjeno od strane strucnih grupa u toku procesa selekcije ([Odjeljak 4.1](#)).

4.4. Pritisici

Vježba interkalibracije mora da razmatra pritiske odvojeno zbog razlicitog ekološkog uticaja razlicitih pritisaka, i zbog razlicitih indikatora ili metoda procjena koje se koriste za procjenu razlicitih uticaja.

Za svaki odabrani interkalibracijski tip treba dogovoriti na koje pritiske se treba fokusirati. Radna grupa za interkalibraciju preporučuje da to budu pritisici koji su najšire rasprostranjeni u Evropi.

Preliminarna preporuka²⁷ je da se interkalibracija jezera usmjeri na eutrofikaciju i acidifikaciju, rijeka na organska zagadenja i modifikaciju toka, kao i na acidifikaciju i zagadenje nutrijentima samo za neke, i interkalibraciju priobalnih i tranzicijskih voda na eutrofikaciju i degradaciju staništa (Tabela 4).



Iz praktičnih razloga interkalibracija treba da se fokusira na specifne pritiske. Međutim, pritisici teško postoje sami po sebi, i bice teško pronaci lokacije koje su pod uticajem samo jednog pritiska.

Eventualno, ako revizija interkalibracijske vježbe bude moguća, drugi znacajni pritisici mogu biti uključeni, kako bi se došlo do uskladene klasifikacije **dobrog ekološkog statusa**,prije nego do pokazatelja specifičnih pritisaka.

²⁷ Bazirano na nacrtu izvještaja ekspertne grupe koji je dostupan na CIRCA:

http://forum.europa.eu.int/irc/env/wfd/library?l=/working-groups/intercalibration/drafts/expert_drafting&vm=detailed&sb=Title

Tabela *preliminarne preporuke o pritiscima razlicitih kategorija površinskih voda koji bi trebali biti u fokusu kod odabira interkalibracijske mreže. Daljnja specifikacija treba biti razmotrena na nivou odabranih tipova za svaku kategoriju površinske vode.*

Kategorija površinkse vode	Pritisci
Jezera	Eutrofikacija, Acidifikacija
Rijeke	Organsko zagadenje, modifikacija toka, acidifikacija (samo odabrani tipovi), zagadenje nutrijentima(samo odabrani tipovi)
Priobalne i tranzic. vode	Eutrofikacija, degradacija staništa

4.5. Geografske interkalibracijske grupe

Interkalibracijska mreža mora biti zatvorena u "ekoregione"²⁸. "Ekoregion" može biti tumacen ili kao što je specificirano u Aneksu XI Direktive (Illies ekoregioni za jezera i rijeke, i mnogo širi regioni za priobalne i tranzicijske vode), ili može biti definisan u širem smislu.

Preporucuje se da za rijeke i jezera geografska interkalibracijska grupa zemalja clanica treba biti veca od one koju predlaže Illies ekoregionalna podjela, sastavljena od najmanje dvije ili više zemalja koje dijele slicnu klimu.

Grupe zemalja clanica koje dijele iste tipove vodnih tijela u razlicitim sub-regionima trebaju izvesti interkalibraciju koristeci iste interkalibracijske lokacije.

Neke zemlje clanice ce trebati ujediniti dvije ili više interkalibracijskih grupa, tako da djeluju kao veza izmedu razlicitih sub-regiona ili ekoregiona, dopuštajuci tako da se uradi interkalibracija u razlicitim ekoregionima .

Preliminarni prijedlozi za interkalibracijske grupe²⁹ su:

- Za **rijekte**: tri interkalibracijske grupe (Sjeverna, Srednje-visinska, Mediteranska);
- Za **jezera**: pet interkalibracijskih grupa (Sjeverna, Atlantska, Centralna, Alpska, Mediteranska);
- Za **priobalne i tranzicijske vode** se preporucuje upotreba ekoregiona Sistema A³⁰ (Balticko, Sjeverno more , Sjevernoistocni Atlantik, i Mediteran).

Ako je potrebno, svaka interkalibracijska groupa može biti dalje dijeljena na manje geografske regije.

²⁸ WFD Aneks V, 1.4.1 (vi)

²⁹ Na osnovu grupe za nacrt izvještaja dostupan na CIRCA:

http://forum.europa.eu.int/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/intercalibration/drafts/expert_drafting&vm=detailed&sb=Title

³⁰ WFD Aneks XI, Map B




U ovom primjeru regionalne interkalibracijske grupe za **rijeke i jezera su** neznatno dugacije. Preporučuje se da kada se završava prijedlog, grupa eksperata i radna grupa za interkalibraciju riješi ovo, i dogovori na istoj geografskoj grupi za jezera i rijeke.

4.6. Odabir interkalibracijskih lokacija

Zemlje clanice trebaju da urade proces odabira (slijedeci korake 5.1.-5.4. na slici 6b, *Odjeljak 4.1.*) i predlože interkalibracijske lokacije za nacrt registra.

Odabir treba biti zasnovan na tumacenju zemalja clanica normativnih definicija granica klasa (Aneks V, 1.2).

Korisna alatka (za zemlje clanice) u procesu odabira može biti rangiranje vodnih tijela (unutar tipa odabranog za interkalibraciju) preko raspona kvantificiranog kriterija za pritisak (obratiti se na [WFD CIS vodic br. 10](#)) za identifikaciju lokacija koje se privremeno nalaze na granici visokog-dobrog i dobrog-umjerenog statusa (slika 7). Ovo može biti uradeno bilo na nacionalnom ili na (eko)regionalnom nivou.



Slika 7 prikazivanje rangiranja procjenjene ekološkog kvaliteta lokacija (varirajući kao funkcija određenog pritiska). Zemlja clanica procjenjuje ove podatke, i odabira 2 ili više lokacija koje privremeno predstavljaju granicu između statusa visok-dobar i dobar-umjeren u svakoj zemlji za svaki tip koji je odabran za interkalibracijsku mrežu.

Zemlje clanice trebaju da razmotre sve raspoložive podatke za odabir lokacija. Idealno bi trebalo da ovi podaci dolaze iz nacionalnih ili regionalnih monitoring sistema, ali nacionalni ili medunarodni istraživački projekti trebaju se takođe posmatrati kao potencijalni izvor.

Zemlje clanice trebaju da obezbjede metadata ili druge informacije sa predloženih lokacija za Komisiju. Komisija će dalje omogućiti procjenu odabira lokacija tako što će prikupiti metadata i dati ih na raspolaganje ekspertnim grupama za evaluaciju (odjeljak [4.8.](#)).

Navedene informacije o predloženim interkalibracijskim lokacijama trebaju biti u izvještaju:

- Informacija o biološkim podacima (metadata);
- Informacija o pratećim hidromorfološkim, fizicko-hemijskim, i hemijskim podacima (metadata);
- Ukoliko nedostaje bitna informacija u vrijeme odabiranja lokacije, navesti kada i u kojoj formi će taj podatak biti dostupan;
- Opis pritisaka i ocjena njihove važnosti;
- Opis tipa lokacije u skladu nacionalnom tipologijom;
- Tipsko -specificki referentni uslovi *najmanje* za elemente biološkog kvaliteta odabranih za interkalibraciju, i metoda korištena da se dobiju referentni uslovi (ukoliko je moguce);
- Opis kriterija i metodologije za privremenu klasifikaciju lokacija u skladu sa normativnim definicijama.




Zbog nedostatka podataka i nepostojanja konacnih sistema procjene u 2003-oj, odabrane lokacije mogu u mnogo slučajeva samo predstavljati približno relevantne granice klase.

4.7. Broj potrebnih interkalibracijskih lokacija

Direktiva zahtjeva da najmanje (2) lokacije koje su reprezentativne za svaki (privremeni) granicni status kvaliteta (dobar-umjeren, i visok-dobar) za svaki tip trebaju biti uključeni u interkalibracijsku mrežu.

Kako bi se omogucila fleksibilnost u procesu zemlje clanice trebaju razmotriti nekoliko lokacija (više od 2+2 za svaki tip) privremeno klasifikovane kao reprezentativne za relevantnu granicu i obezbjediti metadata i druge informacije sa ovih lokacija za komisiju.

Preporучuje se da nacrt registra interkalibracije sadrži najmanje 5 lokacija svake granice statusa kvaliteta za svaki tip vodnog tijela i za svaku geografsku interkalibracijsku grupu.



Ukupan broj lokacija konacnog nacrta registra ce ovisti o raspoloživosti lokacija koje privremeno odgovaraju svakom zahtjevanom tipu u svakoj zemlji clanici. Takode broj predloženih interkalibracijskih lokacija može biti razlicit u svakoj zemlji clanici ovisno o njenoj površini i hidrološkim karakteristikama.

4.8. Metadata baza za ustanovljavanje interkalibracijske mreže

Metadata baza (koju pohranjuje i održava komisija/EEWAI) ce biti uspostavljena tako da sadrži metadata i ostale relevantne informacije sa lokacija koje bude predložene u interkalibracijskoj mreži

Cilj ove baze podataka je da omoguci konzistentne informacije o odabranim interkalibracijskim lokacijama za evaluaciju od strane ekspertne grupe, i da omoguci maksimalnu transparentnost procesa selekcije.

Metadata baza i analiza metadata i ostalih informacija će ciniti bazu sastavljanja nacrta registra.

Treba biti dogovorena jasna formulacija toga, kako da se organizuju i podnose metadata sa interkalibracijskih lokacija za svrhu strucne procjene i sastavljanja nacrta registra.

Ako je moguce, planiranje prikupljanja matadata treba zapoceti u jesen 2002, u cilju dobivanja pregleda podataka u proljeće (April – Juni, 2003) (Tabela 3).

Metadata baza će dalje biti razvijana da cuva sve potrebne informacije za vježbu interkalibracije (“interkalibracijska baza podataka”, vidjeti *Odjeljak 5.1.*).

5. Odjeljak – Preliminarni tehnicki protokol za vježbu interkalibracije

U ovom odjeljku predstavljen je preliminarni opis procesa toka vježbe interkalibracije u 2005.-oj i 2006.-oj. Ovaj odjeljak nije kompletan i bice potrebno njegovo daljnje razvijanje u 2003.



Trenutno nije moguce obezbijediti više detalja, pošto nije jasno koja vrsta podataka može biti ocekivana sa privremenih interkalibracijskih lokacija.

Ovakve informacije ce biti dobivene u metadata analizi koje ce biti izvedena u 2003 u toku procesa izbora lokacija.

5.1. Opis koraka vježbe interkalibracije i zadataka ucesnika

Interkalibraciju izvode zemlje clanice. Neophodna je saradnja zemalja clanica koje pripadaju istoj geografskoj interkalibracijskoj grupi (odjeljak 4.6). Uloga komisije je da omoguci razmjenu informacija izmedu zemalja clanica.


- Korak 1.** Nakon usvajanja i objavljivanja registra interkalibracijskih lokacija u decembru 2004, interkalibracijska vježba ce zapoceti. Svi podaci sa odabranih interkalibracijskih lokacija ce biti dostupni za zemlje clanice putem interkalibracijske baze podataka³¹ koju ce držati Komisija (EEWAI);
- Korak 2.** Zemlje clanice ce korisiti podatke ovih lokacija, koje su unutar ekoregionalnih/geografskih područja gdje su primjenjivi njihovi nacionalni sistemi procjene. Iz prakticnih razloga, zemlje clanice koje pripadaju istoj geografskoj interkalibracijskoj grupi (odjeljak 4.6.) ce dijeliti podatke iz zajednickih interkalibracijskih lokacija;
- Korak 3.** Upotreboom ovih podataka i mogucim dobrovoljnim dodatnim uzimanjem uzorka³², Zemlje clanice ce procjeniti vrijednosti ekološkog omjera kvaliteta (EQR) medunarodnih lokacija koje predstavljaju odnos posmatranih vrijednosti sa tipski-specificnim referentnim uslovima;
- Korak 4.** Ukoliko se izvede dodatno uzimanje uzorka, zemlje clanice ce koristiti njihove podatke za interkalibraciju i izvijestiti o ovim podacima interkalibracijsku bazu podataka;
- Korak 5.** Zemlje clanice ce izvijestiti komisiju o rezultatima vježbe interkalibracije;
- Korak 6.** Komisija ce biti pomognuta ekspertnim grupama (koje su odabrane slijedeći proceduru opisanu u *Odjeljku 4.1.*) u analizi i procjeni rezultata;

³¹ interkalibracijska baza podataka može ili imati sve potrebne podatke, ili omoguciti uvezivanje sa bazom podataka zemlje clanice gdje se stvarni podaci nalaze u strukturalnoj formi tako da se mogu preuzeti od strane ostalih zemalja clanica iste interkalibracijske grupe.

³² Zemlje clanice mogu uraditi dodatno uzimanje uzorka ukoliko trebaju više podataka za procjenu nego što su oni koji su dostupni u bazi podataka za odredenu lokaciju. Ovo možda nece biti potrebno ako su dostupni monitoring podaci kompatibilni sa WFD.

Korak 7. Komisija će objaviti rezultate interkalibracijske vježbe u roku šest mjeseci nakon završetka interkalibracijske vježbe. Izvještaj treba najmanje da ukljuci:

- ✓ Procjenu faktora koji uticu na uporedivost vrijednosti EQR koje su uspostavljene od strane Zemalja clanica za njihov monitoring i sisteme klasifikacije;
- ✓ Prijedloge brojčanih vrijednosti u koji će postaviti usaglašene EQR-skale za iste tipove vodnih tijela.



Slika 8

Proces interkalibracije pokazujuci zadatke zemalja clanica i komisije (pokazano zelenom strelicom: tok podataka u slucaju, da se izvede dodatno uzimanje uzorka).

Tabela 5 Karatak pregled i [provizorni] rokovi interkalibracijske vježbe u 2005-oj i 2006-oj.

Mjesec	Aktivnost	Akteri
jan-05	Uspostaviti interkalibracijsku bazu podataka	Komisija
jan-05-jun-06	Izvještavati o podacima sa interkalibracijskih lokacija; procjenjujuci EQR primjenjivih lokacija	Zemlja clanica, pomognuta ekspertnom grupom
jun-06	Izvještaj o rezultatima za komisiju	Zemlja clanica
jul-okt-06	Analize i procjene rezultata	Komisija, ekspertne grupe
okt-dec-06	Objavljivanje rezultata	Komisija

5.2. Geografski ovir/ primjenjivost razlicitih nacionalnih sistema procjenjivanja


Interkalibracijski tipovi trebaju biti široko rasprostranjeni i zajednicki koliko je to moguce, i da dozvole *stvarnu interkalibraciju izmedu Zemalja clanica koje pripadaju istim geografskim interkalibracijskim grupama* kao što je to prikazano u *Odjeljku 4.5.*

Zemlja clanica treba da prijavi svoj sistem nacionalnog procjenjivanja svim lokacijama u interkalibracijskoj mreži unutar svojih nacionalnih granica i svih uporedivih lokacija unutar geografske interkalibracijske grupe kojoj pripadaju.

5.3. Kriterij za odabir bioloških elemenata kvaliteta.

Direktiva (Aneks V, 1.4.2) zahtijeva da konacan ekološki status (vodnog tijela) bude odreden nižom od vrijednosti za relevantne biološke i fizicko-hemijske monitoring rezultate. Tako *relevantni elementi biološkog kvaliteta trebaju biti nivo za interkalibraciju.* Ovo zahtijeva da je jasno koji su elementi kvaliteta relevantni za razlicite tipove voda.

Odgovornost zemlje clanice je da odabere elemente biološkog kvaliteta najosjetljivije na uticaj (tj. ovisno o njihovom sistemu ekološke procjene)



5.4. Uputstva za dodatno uzimanje uzoraka u interkalibracijskim lokacijama.

Uzimanje uzoraka i metoda analize za svaki element i parametar koji se mjeri treba biti izvedeno slijedeci odgovarajuce ISO/CEN standarde, ili ukoliko ne postoje, slijedeci najbolju praksu/uputstva koja odobre ekspertne grupe i preporuci radna grupa za monitoring, i/ili medunarodna konvencija ili druga medunarodna organizacija.

Uputstva za izvještavanje o rezultatima dodatnog uzimanja uzoraka trebaju biti uskladena sa procesom izvještavanja o postojecim podacima za interkalibracijsku bazu podataka.

5.5. Izvođenje (dobrovoljnih) interkalibracijskih terenskih kampanja

Interkalibracija na nivou uzimanja uzoraka i metodama analize razlicitih ekoloških/bioloških parametara, koji imaju nisku uporedivost i gdje postoji mali konsenzus o metodama, može biti izvedena na odabranim tipovima vodnih tijela. Ovakvi eksperimenti mogu biti uradeni izmedu zemalja koje će izvesti interkalibraciju na istim bjacijama. Imajuci na umu dosta kratke rokove koji se moraju ispoštovati, upitna je mogucnost provedbe ovakve vrste dobrovoljne interkalibracije metoda prije „zvanicne“ interkalibracije u periodu 2005.-2006.

5.6. Izvještavanje o konacnim rezultatima klasifikacije


Rezultati interkalibracije klasifikacije lokacija zasnovanih na sistemu procjene svake zemlje clanice su podnešeni kao vrijednosti omjera ekološkog kvaliteta (EQR) za svaku interkalibracijsku lokaciju.

Zemlje clanice trebaju da podnose Komisiji izvještaje o rezultatima.

Komisija treba biti pomognuta ekspertnim grupama (koje su oformljene u proceduri opisanoj u Odjeljku 4.1.) kada je u pitanju ocjena ovih rezultata.

Rezultati moraju biti podneseni u detalje i transparentno koliko je moguce. U izvještaj trebaju biti ukljucene slijedeće informacije:

- Podaci i parameteri elemenata biološkog kvaliteta, koji su bili korišteni u procjeni i izracunavanju EQR vrijednosti;
- Detalji metode procjene, uključujući statisticke metode, limite pouzdanosti ocjene, itd.;
- Metode korištene za određivanje referentnih uslova svake interkalibracijske lokacije trebaju biti opisani u detalje (za svaki bioticki element kvaliteta), takođe uzimajući u obzir statisticku nepouzdanost referentnih vrijednosti³³;
- U slučaju da je dodatno uzimanje uzoraka izvedeno, metode uzorkovanja u analitičke metode trebaju biti detaljno zabilježene (vidi iznad, Odjeljak 5.4).



Nije moguce dati uputstva o tome kako izracunati omjer EQR u ovom stadiju, pošto ovo ovisi o sistemima monitoringa i procjene koji se trenutno koriste u zemljama clanicama, ili koji se planiraju usvojiti nakon što bude gotov Vodic za monitoring. Dalje, pošto se EQR racuna kao omjer, ovisan je o metodi koju zemlja clanica odabere za određivanje referentnih uslova. Ovaj vodic su pripremili REFCOND i COAST ([WFD CIS Vodici br. 10 i 5](#)).

5.7. Ocekivani ishod interkalibracijske vježbe

Lokacije odabrane za interkalibraciju u 2003. i 2004. predstavljaju nacin tumacenja normativnih definicija od strane zemalja clanica za granice klase visoka-dobra i dobra-umjerena a **ne** zajednickie „mjere“ u Evropi za ove granice. Nema garancije da će razlicite zemlje clanice imati isti pogled kako treba tumaciti normativne definicije granica klase kvaliteta.

³³ Rezultati vježne interkalibracije su u velikoj mjeri ovisni o tome kako zemlje clanice definišu referentne uslove za svaki tip vodnog tijela. Izvještavanje treba uključivati detaljan opis metode (modeiranje, hindcasting, paleološku rekonstrukciju, ili ovisno od mjesta, itd.).



Razlike u tumacenju normativnih definicija granica klase ekološkog kvaliteta, između zemalja članica će se odraziti na interkalibracijsku mrežu, te tako i na rezultate interkalibracijske vježbe.

Ukoliko nema dogovora o tome koje lokacije interkalibracijske mreže predstavljaju granice, rezultati monitoringa (EQR vrijednosti) mogu samo biti uporedene između zemalja članica.

Međutim, WFD zahtijeva da vrijednosti EQR, u sistemima klasifikacije razlicitih zemalja članica, koji predstavljaju granice klase visoka-dobra i dobra-umjerena klase, budu postavljene putem interkalibracijske vježbe.



Vježba interkalibracije će moći postaviti vrijednosti za EQR sistema klasifikacije zemalja članica, ukoliko bude postignut dogovor o tome koje lokacije predstavljaju ove granice.

Aneks A: Kljucne aktivnosti i Radne grupe za zajednicku strategiju implemetacije

Kljucna aktivnost 1: Razmjena informacija

- 1.1 Alati za razmjenu informacija**
- 1.2 Podizanje svijesti**

Kljucna aktivnost 2: Izraditi vodic za tehnicka pitanja

- 2.1 Vodic za analizu pritisaka i uticaja**
- 2.2 Vodic za odredivanje jako izmijenjenih vodnih tijela**
- 2.3 Vodic za klasifikaciju kopnenih površinskih voda i identifikaciju referentnih uslova**
- 2.4 Vodic za izradivanje sistema tipologije i klasifikacije tranzicijskih (prelaznih) i priobalnih voda**
- 2.5 Vodic za uspostavljanje inter-kalibracijske mreže i inter-kalibracijske vježbe**
- 2.6 Vodic za ekonomske analize**
- 2.7 Vodic za monitoring**
- 2.8 Vodic o alatima za procjenu i klasifikaciju podzemnih voda**
- 2.9 Vodic za najbolju praksu u planiranju riječnog sliva**

Kljucna aktivnost 3: Informacije i upravljanje podacima

- 3.1 Izrada zajednickog geografskog informacionog sistema**

Kljucna aktivnsot 4: Primjena, testiranjei validiranje

- 4.1 Integrisano testiranje vodica u pilot riječnim slivovima**

Aneks B: Clanovi Radne grupe 2.5

Zemlje clanice

Zemlja	Ime	prezime	Organizacija	Email adresa
A	Veronika	Koller-Kreimel	Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water management	veronika.koller-kreimel@bmlf.gv.at
A	Gisela	Ofenböck	Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water management	gisela.ofenboeck@bmlfuw.gv.at
B	Dominique	Wylock	DGRNE-ESU	d.wylock@mrw.wallonie.be
B	Henk	Maeckelberghe	VMM	h.maeckelberghe@vmm.be
D	Ulrich	Irmer	Umweltbundesamt, Berlin,	Ulrich.irmer@uba.de
D	Anton	Steiner	Bayrisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München	anton.steiner@stmlu.bayern.de
DK	Jens	Møller Andersen	National Environmental Research Institute (NERI) (Jens Skriver until 12/2001)	jea@dmu.dk
ES	Jose Luis	Ortiz-Casas	Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Aguas y Costas	Jose.ortiz@sgtcca.mma.es
F	Fabrice	Martinet	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement	fabrice.martinet@environnement.gouv.fr
F	Jean-Paul	Rivaud	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement	jean-paul.rivaud@environnement.gouv.fr
FIN	Ansa	Pilke	Finnish Environment Institute (SYKE)	ansa.pilke@vyh.fi
Gr	A	Lazarou	Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works of Greece	alazarou@edpp.gr
Gr	A	Tsatsou	General Chemical State Laboratory	gxr-environment@ath.forthnet.gr
IRL	Kevin	Clabby	Environmental Protection Agency	k.clabby@epa.ie
It	Maria	Belli	Environmental Protection Agency (ANPA)	belli@anpa.it
LUX	Jean-Marie	Ries	Ministère de l' Environnement, l'Administration de l'Environnement, Direction & Division des Eaux	jean-marie.ries@aev.etat.lu
N	Steinar	Sandoy	Direktoratet for naturforvaltning, Artsavdelingen	Steinar.sandoy@dirnat.no
NL	Paul	Latour	Institute for Inland Water Management and Waste Water (RIZA)	p.latour@riza.rws.minvenw.nl
P	Simone	Pio	Instituto da Água (INAG)	Simonep@inag.pt
P	Laudemira	Ramos	Instituto da Água (INAG)	lramos@inag.pt

S	Håkan	Marklund	Swedish Environmental Protection Agency	Hakan.marklund@environ.se
S	Martin	Pahlman	Swedish Environmental Protection Agency	martin.pahlman@naturvardsverket.se
UK	Paul	Logan	Environment Agency	Paul.logan@environment-agency.gov.uk
UK	Stephen	Reeves	Department of the Environment, Transport and the regions (DETR)	Stephen.Reeves@defra.gsi.gov.uk

Zemlje kandidati

Zemlja	Ime	Prezime	Organizacija	Email adresa
CY	Andreas	Christodoulides	Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment	ydrologi@cytanet.com.cy
EE	Tiiu	Raia	Ministry of the Environment	tiu.raia@ekm.envir.ee
HU	György	Tóth		ktoth@elender.hu
LT	Aurelija	Ceponiene	Ministry of Environment, Joint Research Centre	Aura@nt.gamta.lt
RO	Madalina	State		mada.st@home.ro
RO	Carmen	Toader		ctoader@mappm.ro
SI	Mojca	Dobnikar-Tehovnik	Env. Agency of the Republic of Slovenia	mojca.dobnikar-tehovnik@gov.si
SI	Bernarda	Rotar	Env. Agency of the Republic of Slovenia	Bernarda.Rotar@gov.si

Ostali

Organizacija	Ime	Prezime	Email adresa
EC-Joint Research Centre	AnaCristina	Cardoso	ana-cristina.cardoso@jrc.it
EC-Joint Research Centre	Anna-Stiina	Heiskanen	anna-stiina.heiskanen@jrc.it
EC-Joint Research Centre	Guido	Premazzi	guido.premazzi@jrc.it
EC-Joint Research Centre	Wouter	van de Bund	wouter.van-de-bund@jrc.it
EC-DG Environment.	Marta	Moren-Abat	marta-cristina.moren-abat@cec.eu.int
European Topic Centre Water/WTR	André-François	Boschet	boschet_a@wrcplc.co.uk
European Topic Centre Water/WTR	Steve	Nixon	nixon@wrcplc.co.uk
European Environmental Bureau	Ruth	Davis	ruth.davis@rspb.org.uk
CEN	Roger	Sweeting	rasw@ceh.ac.uk

Aneks C: Zakonodavni tekstovi vezani za proceduru odbora

Relevantni clanovi Odluke 1999/468/EC:

Clan 5,

Regulatorna procedura:

1. Komisiji ce pomagati regulatorni komitet sastavljen od predstavnika Država clanica kojim ce predsjedavati predstavnik Komisije.
2. Predstavnik Komisije ce podnijeti komitetu nacrt mjera koje se trebaju preduzeti. Komitet ce dostaviti svoje mišljenje o nacrtu u vremenskom okviru kojeg može odrediti predsjedavajuci u skladu sa tim koliko je to pitanje urgentno. Mišljenje ce se dostaviti od strane vecine kako je navedeno u Clanu 205(2) Povelje u slučaju odluka koje se traže da budu usvojene od strane Vijeca na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika Država clanica unutar Komiteta bice odvrgani na nacin kako je to određeno tim Clanom. Predsjedavajuci nece glasati.
3. Komisija ce, bez predrasuda prema Clanu 8, usvojiti predvidene mjere ako su one u skladu sa mišljenjem komiteta.
4. Ako predvidene mjere nisu u skladu sa mišljenjem komiteta, ili ako nikakvo mišljenje nije dostavljeno, Komisija ce, bez odlaganja, podnijeti Vijecu prijedlog koji se odnosi na mjere koje trebaju biti preduzete i informisace Evropsli Parlament.
5. Ako Evropski Parlament smatra da prijedlog podnesen od strane Komisije shodno osnovnom instrumentu usvojenom u skladu sa procedurom utvrdenom Clanu 251 Povelje prevazilazi ovlasti za implementaciju koje su date u tom osnovnom instrumentu, on ce informisati Vijece o njegovoj poziciji.
6. Vijece može, gdje je to prikladno u pogledu bilo koje takve pozicije, djelovati putem kvalifikovane vecine vezano za prijedlog, unutar perioda koji ce biti utvrden u svakom osnovnom instrumentu ali koji ni u kojem slučaju nece prekoraciti tri mjeseca od datuma referisanja Vijecu.
Ako u toku tog perioda Vijece bude putem kvalifikovane vecine navelo da se suprotstavlja prijedlogu, Komisija ce ga ponovno pregledati. Ona može podnijeti dopunjeni prijedlog Vijecu, ponovno podnijeti svoj prijedlog ili predstaviti lagislativni prijedlog na osnovu Povelje.
Ako po isteku tog perioda Vijece ne usvoji predloženi akt za implementaciju niti navede svoje protivljenje prijedlogu za implementiranje mjera, predloženi akt za implementiranje ce biti usvojen od strane Komisije.

Clan 7

1. Svaki komitet ce usvojiti svoja vlastita pravila procedure na prijedlog svog predsjedavajuceg, na osnovu standarnih pravila procedure, koja ce biti objavljena u Službenom Glasniku Evropskih Zajednica.
U onoj mjeri u kojoj to bude potrebno, postojeći komiteti ce usvojiti svoja pravila procedura prema standardnim pravilima procedura.
2. Principi i uslovi dostupnosti javnosti dokumentima primjenjivi na Komisiju primijenice se na komitete.
3. Evropski Parlament ce biti redovno informisan od strane Komisije o postupcima komiteta. U tom smislu, on ce primati dnevne redove za sastanke komiteta, nacrte mjera podnesene komitetima za implementaciju instrumenata usvojenih putem procedure date u Clanu 251 Povelje, i rezultate glasanja i zapisnike rezimea sa sastanaka i liste vlasti i organizacija kojima pripadaju osobe odredene od strane Država clanica da ih predstavljaju. Evropski Parlament ce također biti informisan kad god Komisija proslijedi Vijecu mjeru ili prijedloge za mjeru koje treba preduzeti.
4. Komisija ce, u roku od šest mjeseci od datuma na koji ova Odluka stupa na snagu, Objaviti u Službenom Glasniku Evropskih Zajednica, listu svih komiteta koji pomažu Komisiji u provodenju ovlasti za implementiranje. Ova lista ce specificirati, vezano za svaki komitet, osnovni(e) instrument(e) unutar kojeg je komitet uspostavljen. Od 2000-te nadalje, Komisija ce također objaviti godišnji izvještaj o radu komiteta.
5. Reference svih dokumenata poslanih Evropskom Parlamentu shodno paragrafu 3 bice učinjenje javnim u registru kojeg treba uspostaviti Komisija u 2001.

Clan 8

Ako Evropski Parlament navede, u Rezoluciji koja uspostavlja temelje na kojima se on zasniva, da nacrt mjeru implementacije, cije je usvajanje razmotreno i koji je podnesen komitetu shodno osnovnom instrumentu usvojenom unutar Clana 251 Povelje, može prekoraciti ovlasti za implementiranje koje su date u osnovnom instrumentu, Komisija ce ponovno pregledati nacrt mjeru. Uzimajući Rezoluciju u obzir i unutar vremenskih ogranicenja procedure koja je u toku, Komisija može podnijeti novi nacrt mjeru komitetu, nastaviti sa procedurom ili podnijeti prijedlog Evropskom Parlamentu i Vijecu na osnovu Povelje. Komisija ce informisati

Evropski Parament i komitet o aktivnostima koje ona namjerava preduzeti po pitanju Rezolucije Evropskog Parlamenta i njenih razloga da tako postupi.

Clan 205 (2) Povelje koja uspostavlja Evropsku Zajednicu:

Gdje se od Vijeca zahtjeva da djeluje kvalifikovanom vecinom, glasovi njegovih clanica ce biti odvagani kako slijedi:

Belgija 5, Danska 3, Njemacka 10, Grcka 5, Španija 8, Francuska 10, Irska 3, Italija 10, Luksemburg 2, Nizozemska 5, Austrija 4, Portugal 5, Finska 3, Švedska 4, UK 10.

Za njihovo usvajanje , akti Vijeca ce zahtijevati najmanje:

- 62 glasa ZA, gdje ova Povelja zahtjeva od njih da budu usvojeni na prijedlog koji dolazi od Komisije,

- 62 glasa ZA, za koje je glasalo barem 10 clanova, u drugim slucajevima.